



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

| | | |
|----------------------|-----------|-----------|
| PRIMLJENO: | 26.1 | 2022 GOD. |
| KLASIFIKACIONI BROJ: | 18-1/22-1 | |
| VEZA: | | |
| EPA: | 420 XXVII | |
| SKRAĆENICA: | | PRILOG: |



Crna Gora
Vlada Crne Gore

Br: 04-6962

14. januar 2022. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE
Gospodin mr Alekса Bećić, predsjednik

Vlada Crne Gore, na sjednici od 29. decembra 2021. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O POPISU STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su mr MILOJKO SPAJIĆ, ministar finansija i socijalnog staranja i SNEŽANA REMIKOVIĆ, v. d. pomoćnika direktora Uprave za statistiku.

PREDSJEDNIK
Prof. dr Zdravko Krivokapić, s. r.

PREDLOG

ZAKON O POPISU STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA

Predmet Član 1

Ovim zakonom uređuju se pravila za pripremu, organizaciju i sprovođenje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova (u daljem tekstu: popis).

Period i način sprovođenja popisa Član 2

Period sprovođenja popisa i referentni momenat popisa utvrđuje Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada).

Jedinice popisa Član 3

Popisom će se obuhvatiti sljedeće jedinice:

1) lica:

- crnogorski državlјani koji imaju prebivalište ili boravište u Crnoj Gori bez obzira da li su prisutni u mjestu stanovanja ili privremeno borave u drugom mjestu u Crnoj Gori ili u drugoj državi,
- stranci koji imaju odobren stalni ili privremeni boravak u Crnoj Gori i stranci koji imaju mjesto boravka iz člana 7 stav 1 tačka 4 ovoga zakona;

2) domaćinstva;

3) stanovi i druge nastanjene prostorije.

Jedinice koje nijesu obuhvaćene popisom Član 4

Popisom se neće obuhvatiti diplomatsko osoblje stranih diplomatskih i konzularnih predstavnihstava u Crnoj Gori, predstavnici međunarodnih organizacija i tijela koji imaju diplomatski status, kao ni članovi njihovih užih porodica koji sa njima borave u Crnoj Gori.

Metodologija popisa i postpopisnog istraživanja Član 5

Popis i postpopisno istraživanje se sprovode prema međunarodno uporedivoj metodologiji i uputstvima organa uprave nadležnog za poslove statistike (u daljem tekstu: Uprava za statistiku) kojima se definije priprema, organizacija i sprovođenje popisa, kao i obrada i diseminacija podataka prikupljenih popisom.

Diseminacija popisnih podataka u smislu stava 1 ovog člana su aktivnosti koje uključuju predstavljanje rezultata popisa, način i oblik obezbjeđenja pristupa rezultatima popisa, sa podacima o izvorima i metodama prikupljanja podataka.

Principi kvaliteta **Član 6**

U pripremi, organizaciji i sprovođenju popisa, kao i obradi i diseminaciji rezultata popisa primjenjuju se principi zvanične statistike u skladu sa zakonom kojim se uređuje zvanična statistika.

Za podatke koji su rezultat popisa, radi ispunjenja obaveza međunarodnih ugovora, primjenjuju se sljedeći principi za procjenu kvaliteta:

- 1) relevantnosti koja predstavlja stepen u kome statistički podaci zadovoljavaju trenutne i potencijalne potrebe korisnika;
- 2) preciznosti koja predstavlja stepen obuhvata podatka, informacija i karakteristika o jedinicama popisa;
- 3) pravovremenosti i tačnosti koji predstavljaju vrijeme koje protekne između referentnog momenta i dostupnosti rezultata, odnosno poštovanje najavljenih rokova u objavljivanju rezultata popisa;
- 4) dostupnosti i jasnoće koje predstavljaju uslove i načine pomoću kojih korisnici mogu da dobiju i pravilno koriste i tumače podatke;
- 5) uporedivosti koja opisuje odstupanje u primjeni statističkih koncepata, mjernih alata i procedura, kada se statistički podaci upoređuju između geografskih područja, statističkih oblasti ili tokom vremena;
- 6) koherentnosti koja predstavlja adekvatnost podataka koji se mogu pouzdano povezivati na različite načine i za namjene.

Značenje izraza **Član 7**

Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

- 1) **stranac** je državljanin druge države ili lice bez državljanstva;
- 2) **popisano stanovništvo** obuhvata lica iz člana 3 stav 1 tačka 1 ovog zakona;
- 3) **stanovništvo** obuhvata lica sa uobičajenim mjestom boravka u Crnoj Gori;
- 4) **uobičajeno mjesto boravka** je mjesto gdje lice uobičajeno provodi dan, bez obzira na privremenu odsutnost iz razloga rekreativne, godišnjeg odmora, posjete prijateljima ili rođacima, poslovne odsutnosti, kao i odsutnosti uslijed liječenja ili vjerskog obreda, kao i mjesto u kojem lice boravi neprekidno, najmanje godinu dana prije referentnog momenta popisa ili je stiglo u uobičajeno mjesto boravka tokom 12 mjeseci prije referentnog momenta popisa sa namjerom da se tu zadrži najmanje godinu dana;

- 5) domaćinstvo** je svaka porodična ili druga zajednica lica koja zajedno stanuju bez obzira da li se svi članovi stalno nalaze u mjestu gdje je nastanjeno domaćinstvo ili neki od njih borave duže vrijeme u drugom mjestu odnosno drugoj državi, zbog rada, školovanja ili iz drugih razloga. Domaćinstvom se smatra i svako lice koje u mjestu popisa živi samo (samačko domaćinstvo) i nema domaćinstvo u drugom mjestu, odnosno drugoj državi. Domaćinstvom se smatra i kolektivno domaćinstvo, odnosno domaćinstvo sastavljeno od lica koja žive u ustanovama za zbrinjavanje djece i odraslih, u zdravstvenim ustanovama za smještaj neizlječivih bolesnika, manastirima, samostanima i drugim vjerskim objektima;
- 6) stan** je strukturno odvojena i nezavisna cjelina na određenoj lokaciji, koji je namijenjen stanovanju lica, i koji je u referentnom momentu popisa, u upotrebi za stanovanje ili koji je prazan, ili se koristi za sezonsku, odnosno privremenu ili povremenu upotrebu;
- 7) kolektivni stan** su prostorije namijenjene stanovanju većeg broja lica ili nekoliko domaćinstava, koje najmanje jedno lice koristi kao uobičajeno mjesto stanovanja u referentnom momentu popisa;
- 8) referentni momenat popisa** je datum i vrijeme na koji se odnose podaci o jedinicama popisa;
- 9) administrativni izvori podataka** su evidencije, registri, baze i drugi skupovi podataka o pravnim i fizičkim licima koje uspostavljaju i održavaju državni organi, organi državne uprave, organi uprave, organi lokalne samouprave i druge organizacije i institucije;
- 10) postpopisno istraživanje** je istraživanje koje se realizuje radi ocjenjivanja obuhvata i kvaliteta podataka prikupljenih popisom;
- 11) korisnik popisnih podataka** je fizičko ili pravno lice koje koristi popisne podatke.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 8

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Lični i drugi podaci o licima

Član 9

O licima koja se obuhvataju popisom prikupiće se podaci o: imenu i prezimenu; polu; datumu rođenja i jedinstvenom matičnom broj lica; mjestu i državi rođenja; mjestu stalnog stanovanja majke u vrijeme kada je lice rođeno; boravku lica u drugoj državi;

datumu (godina i mjesec) odlaska u drugu državu i nazivu države; namjeravanoj dužini boravka u drugoj državi; mjestu iz kojeg se lice doselilo; godini i mjesecu doseljenja; razlozima odsutnosti lica iz Crne Gore; državi iz koje se lice doselilo; godini, mjesecu i razlozima posljednjeg doseljenja, odnosno povratka u Crnu Goru; namjeravanoj dužini boravka u Crnoj Gori; bračnom statusu, odnosno vanbračnoj zajednici, životnom partnerstvu lica istog pola; broju živorođene djece; državljanstvu; nacionalnoj, odnosno etničkoj pripadnosti; vjeri; maternjem jeziku; jeziku kojim lice uobičajeno govori; stranim jezicima kojima se lice služi; nivou školske spreme, odnosno stečenog obrazovanja; poznavanju rada na računaru; statusu ekonomске aktivnosti (zaposleno, odnosno nezaposleno); razlogu neaktivnosti (dijete, student, domaćica, lice sa prihodima od imovine, penzioner i drugi razlozi zbog kojih lice nije aktivno); zanimanju; djelatnosti u kojoj je lice zaposleno, odnosno bilo zaposleno; angažmanu lica; državi i mjestu u kojoj je lice zaposleno; funkcionalnoj sposobnosti lica za obavljanje svakodnevnih aktivnosti i invaliditetu; mjestu uobičajenog boravka, prethodnom mjestu uobičajenog boravka i datumu (godina i mjesec) dolaska u sadašnje mjesto boravka.

Izuzetno od stava 1 ovoga člana, ako lice ne želi da se izjasni o nacionalnoj, odnosno etničkoj pripadnosti, vjeri, maternjem jeziku i jeziku kojim lice uobičajeno govori, upisuje se odgovor „Ne želi da se izjasni“.

Na osnovu prikupljenih podataka iz stava 1 ovog člana izvode se sljedeći podaci: ukupno stanovništvo, starost, kategorija naselja prema broju stanovnika i drugi podaci koje statistički obrađuje Uprava za statistiku, u skladu sa zakonom i međunarodnim dokumentima.

Lični podaci i podaci o domaćinstvima **Član 10**

O domaćinstvima koja se obuhvataju popisom prikupiće se podaci o: jedinici lokalne samouprave; naselju; adresi stanovanja; imenu i prezimenu svih članova domaćinstva i drugih lica koja stanuju u stanu u trenutku popisa; imenu roditelja za sve članove domaćinstva; imenu bračnog ili vanbračnog partnera ili životnog partnera istog pola; odnosu prema nosiocu domaćinstva; položaju člana u porodici (srodstvo); razlozima prisutnosti, odnosno odsutnosti lica; osnovu korišćenja stana; činjenici da li se domaćinstvo bavi poljoprivrednom proizvodnjom (biljna proizvodnja i/ili stočarstvo); površini ukupno korišćenog poljoprivrednog zemljišta; površini oranica; površini trajnih zasada (voćnjaka i vinograda); površini pod plastenicima; broju stoke po vrstama; broju živine i broju košnica pčela.

Na osnovu prikupljenih podataka iz stava 1 ovog člana izvode se sljedeći podaci: status domaćinstva, porodični status, tip uže porodice, veličina uže porodice, vrsta domaćinstva, veličina domaćinstva i drugi podaci koje statistički obrađuje Uprava za statistiku, u skladu sa zakonom i međunarodnim dokumentima.

Podaci o stanovima i drugim nastanjеним prostorijama

Član 11

O stanovima i drugim nastanjenim prostorijama koje se obuhvataju popisom prikupiće se podaci o: mjestu (naselje); adresi; tipu stambenog prostora; vrsti kolektivnih stanova; korišćenju stana; ukupnoj površini stana; broju soba u stanu, opremljenosti stana sanitarnim prostorijama (toalet i kupatilo); opremljenosti stana vodovodnim instalacijama; opremljenosti stana kanalizacionim instalacijama; opremljenosti stana instalacijama za klimatizaciju; tipu grijanja - centralno grijanje; energentu koji se pretežno koristi za grijanje; spratu na kojem se stan nalazi; godini, odnosno periodu izgradnje zgrade; vrsti zgrade; materijalu spoljnih zidova zgrade, odnosno kuće; nastanjenosti stana, broju lica u stanu, osnovu prava i obimu prava.

Na osnovu prikupljenih podataka iz stava 1 ovog člana izvode se sljedeći podaci: standard gustine nastanjenosti, uslovi stanovanja i drugi podaci koje statistički obrađuje Uprava za statistiku, u skladu sa zakonom i međunarodnim dokumentima.

Organi za sprovođenje popisa

Član 12

Popis priprema, organizuje i sprovodi Uprava za statistiku, u saradnji sa organima iz člana 17 ovog zakona.

Određene poslove pripreme, organizacije i sprovođenja popisa na teritoriji jedinice lokalne samouprave Uprava za statistiku obavlja preko jedinica lokalnih samouprava i popisnih komisija, u skladu sa ovim zakonom.

U pripremi, organizaciji i sprovođenju popisa, u okviru svoje nadležnosti, učestvuju i ministarstva i drugi organi uprave, kao i drugi organi, organizacije i institucije.

Poslovi Uprave za statistiku

Član 13

Uprava za statistiku vrši sljedeće poslove:

- 1) stara se o blagovremenom i potpunom sprovođenju ovog zakona;
- 2) utvrđuje međunarodno uporedivu metodologiju popisa, sa jedinstvenim definicijama jedinica i karakteristika i jedinstvenim klasifikacijama;
- 3) utvrđuje sadržaj i formu upitnika za popis, ostalih popisnih obrazaca, ovlašćenja i drugog materijala za pripremu i sprovođenje popisa;
- 4) utvrđuje metodološka i organizaciona pravila i instrukcije za pripremu, organizaciju i sprovođenje popisa i kontrolise njihovu jedinstvenu primjenu;
- 5) obrazuje komisiju kao posebno upravljačko tijelo Uprave za statistiku sa zadatkom da koordinira pripremom i sprovođenjem popisa, na čijem čelu je direktor Uprave za statistiku, a članovi su lica odgovorna za pojedine popisne aktivnosti;
- 6) obrazuje druge komisije Uprave za statistiku, za pripremu i realizaciju pojedinih popisnih aktivnosti: izradu normativnih akata, metodoloških pravila, organizacionih pravila, za kartografiju, komunikaciju, unos, obradu i diseminaciju podataka prikupljenih popisom i druge specifične popisne aktivnosti;

- 7) koordinira i sprovodi javnu kampanju popisa koja obezbjeđuje: potpuno, tačno i pravovremeno obavještavanje stanovništva o značaju i ciljevima popisa, načinu i vremenu njegovog sprovođenja, o pravima i obavezama lica obuhvaćenih popisom, načinu izvršavanja obaveza u popisu i zaštiti podataka;
- 8) utvrđuje kriterijume za izbor i raspored popisivača, instruktora, državnih instruktora i kontrolora popisa;
- 9) sarađuje sa ministarstvima i drugim organima uprave, jedinicama lokalne samouprave i drugim organizacijama i institucijama i usklađuje zajedničke aktivnosti, utvrđuje obavezna pravila, daje instrukcije i traži izvještaje o sprovođenju popisnih aktivnosti;
- 10) obrazuje popisne komisije u jedinicama lokalnih samouprava i definiše njihove obaveze u skladu sa organizacionim pravilima i instrukcijama Uprave za statistiku;
- 11) određuje državne instruktore popisa i kontrolore, koji vrše kontrolu prikupljenih podataka u skladu sa pravilima Uprave za statistiku;
- 12) predlaže po najmanje dva državna instruktora za članove u svakoj od popisnih komisija, za obavljanje kontrole rada popisivača i instruktora i pružanje pomoći u radu, u skladu sa organizacionim i metodološkim pravilima Uprave za statistiku;
- 13) organizuje štampanje, vrši raspodjelu i distribuciju popisnih obrazaca i ostalog materijala za pripremu i sprovođenje popisa na teritoriji lokalne samouprave;
- 14) definiše sadržaj obuke za sve učesnike popisa i kontroliše stručno-metodološko osposobljavanje učesnika u popisu;
- 15) obavlja metodološku i organizacionu obuku državnih instruktora, članova popisnih komisija i kontrolora;
- 16) sastavlja predračun troškova za pripremu, organizaciju, sprovođenje, obradu i diseminaciju podataka prikupljenih popisom;
- 17) utvrđuje kriterijume za raspodjelu finansijskih sredstava organima, komisijama i licima koji učestvuju u sprovođenju popisa i izrađuje finansijska uputstva o korišćenju i kontroli upotrebe sredstava namijenjenih za sprovođenje popisa;
- 18) utvrđuje i primjenjuje jedinstvenu logičku kontrolu popisnog materijala;
- 19) preuzima popisnu građu od državnih instruktora koji su članovi popisne komisije i obavlja kontrolu i pripremu popisnih obrazaca za unos i obradu;
- 20) organizuje prevoz i dostavu kompletног popisnog materijala, najkasnije pet dana od dana završetka faze prikupljanja podataka;
- 21) obezbjeđuje prostorije za smještaj popisne građe po priјemu iz lokalnih samouprava, kao i uslove za njenu zaštitu, čuvanje, arhiviranje i uništavanje u skladu sa propisima kojima se uređuje postupanje sa arhivskom građom i registarskim materijalom;
- 22) obavlja unos prikupljenih podataka;
- 23) obrađuje podatke u skladu sa međunarodnim konceptom stanovništva i objavljuje prve i konačne rezultate popisa;

- 24) priprema, organizuje i sprovodi postpopisno istraživanje;
- 25) predlaže dinamiku objavljivanja rezultata popisa propisanim godišnjim planom zvanične statistike;
- 26) podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa zakonom;
- 27) obavlja druge poslove popisa u skladu sa ovim zakonom i propisima kojima se uređuje zvanična statistika.

Poslovi jedinica lokalne samouprave

Član 14

Jedinica lokalne samopurave obavlja sljedeće poslove:

- 1) obezbeđuje prostorije, korišćenje opreme i drugih sredstava potrebnih za rad popisne komisije, u skladu sa pravilima Uprave za statistiku;
- 2) obezbeđuje prostorije i druge neophodne uslove za održavanje obuka za instruktore i popisivače u skladu sa pravilima i instrukcijama Uprave za statistiku;
- 3) obezbeđuje adekvatne prostorije za prijem i čuvanje popisnog materijala uz ispunjenje propisanih sigurnosnih mjera u skladu sa pravilima i instrukcijama Uprave za statistiku;
- 4) predsjedava popisnom komisijom na čijem čelu je gradonačelnik Glavnog grada i Prijestonice, odnosno predsjednik opštine;
- 5) predlaže dva člana za rad u popisnoj komisiji za obavljanje pravnih i finansijskih poslova;
- 6) pruža pomoć organima za sprovođenje popisa na svojoj teritoriji i obavlja druge poslove u skladu sa pravilima Uprave za statistiku.

Obrazovanje popisne komisije

Član 15

Popisna komisija se obrazuje za svaku jedinicu lokalne samouprave.

Članove popisne komisije imenuje direktor Uprave za statistiku, i to:

- 1) tri člana predstavnika jedinica lokalne samouprave, na predlog gradonačelnika Glavnog grada i Prijestonice, odnosno predsjednika opštine;
- 2) dva člana predstavnika Uprave za statistiku (državni instruktori);
- 3) jednog člana predstavnika Uprave za katastar i državnu imovinu, na predlog direktora te Uprave;
- 4) jednog člana predstavnika Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, na predlog direktora tog Zavoda.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, u zavisnosti od broja stanovnika, broja naseljenih mjesta, površine i razuđenosti teritorije, uz posebno obrazložen zahtjev jedinice lokalne samouprave, direktor Uprave za statistiku može imenovati dodatne članove popisne komisije.

Poslovi popisnih komisija

Član 16

Popisna komisija u skladu sa pravilima i instrukcijama Uprave za statistiku neposredno organizuje popis na teritoriji jedinica lokalne samouprave i vrši sljedeće poslove:

- 1) blagovremeno preduzima potrebne mjere radi obezbjeđivanja svih aktivnosti za pripremu, organizaciju, kvalitetno i pravovremeno sprovođenje popisa na teritoriji jedinica lokalne samouprave, u skladu sa pravilima i instrukcijama Uprave za statistiku;
- 2) vrši izbor i raspored popisivača i instruktora u saradnji sa državnim instrukturima shodno kriterijumima Uprave za statistiku;
- 3) organizuje obuku popisivača i instruktora u skladu sa pravilima Uprave za statistiku;
- 4) zaključuje ugovore o djelu sa instruktorma i popisivačima;
- 5) obavlja prijem popisnog materijala za sprovođenje popisa (popisne upitnike i obrasce, pravila, skice i opise granica popisnih krugova, obavještenja, reklamni materijal i dr.);
- 6) organizuje pakovanje i distribuciju popisnog materijala namijenjenog za instruktore i popisivače za svaki popisni krug u jedinici lokalne samouprave prema pravilima i instrukcijama Uprave za statistiku;
- 7) prisustvuje sastancima koje organizuje Uprava za statistiku;
- 8) izdaje propisana ovlašćenja za rad popisivačima;
- 9) angažuje dodatno stručna lica za obavljanje pojedinih popisnih zadataka, na zahtjev Uprave za statistiku;
- 10) stara se o pravilnoj primjeni organizacionih pravila i drugih instrukcija Uprave za statistiku;
- 11) pruža pomoć popisivačima i instruktorma i rješava sporne situacije na terenu;
- 12) vrši obračun naknada za rad učesnicima popisa i stara se o pravilnom rasporedu i racionalnoj upotrebi finansijskih sredstava određenih za popis, izrađuje obračun utrošenih sredstava i dostavlja izvještaj u skladu sa pravilima i instrukcijama Uprave za statistiku;
- 13) obavlja i druge poslove u vezi sa pripremom, organizacijom i sprovođenjem popisa u skladu sa pravilima i instrukcijama Uprave za statistiku.

Državni instruktori, kao članovi popisne komisije, nakon kontrole potpunosti i kvaliteta, preuzimaju od instruktora popisnu građu.

Učešće drugih organa u popisu

Član 17

U pripremi, organizaciji i sprovođenju pojedinih poslova popisa, u skladu sa svojim nadležnostima, učestvuju:

- 1) Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava;
- 2) Ministarstvo vanjskih poslova;
- 3) Ministarstvo odbrane;
- 4) Ministarstvo unutrašnjih poslova;
- 5) Uprava za katastar i državnu imovinu;
- 6) drugi organi, organizacije i institucije.

Popis lica na izdržavanju kazne zatvora

Član 18

Uprava za statistiku, u saradnji sa Ministarstvom pravde, ljudskih i manjinskih prava, organizuje i sprovodi popisivanje lica koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora ili u pritvoru u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

Obuku popisivača za popisivanje, popisni materijal i odgovarajuća pravila za popisivanje lica iz stava 1 ovog člana obezbeđuje Uprava za statistiku.

Popis lica u diplomatsko - konzularnim predstavništvima

Član 19

Uprava za statistiku, u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova, organizuje i sprovodi popisivanje predstavnika države Crne Gore na radu u diplomatsko - konzularnim predstavništvima Crne Gore, međunarodnim organizacijama, članova domaćinstava koja sa navedenim licima borave u drugoj državi, kao i popis stanova koje koriste strana diplomatska i konzularna predstavništva u Crnoj Gori, a koji nijesu u vlasništvu stranih država.

Popisni materijal i odgovarajuća pravila za popisivanje lica iz stava 1 ovog člana obezbeđuje Uprava za statistiku.

Popis lica u mirovnim misijama

Član 20

Uprava za statistiku, u saradnji sa Ministarstvom odbrane, organizuje i sprovodi popisivanje pripadnika vojske i drugih lica upućenih u međunarodne snage, odnosno mirovne misije u drugoj državi.

Popisni materijal i odgovarajuća pravila za popisivanje lica iz stava 1 ovog člana obezbjeđuje Uprava za statistiku.

Popis stranaca koji traže i kojima je odobrena međunarodna i privremena zaštita

Član 21

Uprava za statistiku, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, organizuje i sprovodi popisivanje stranaca koji traže i kojima je odobrena međunarodna i privremena zaštita u Crnoj Gori.

Obuku popisivača, popisni materijal i odgovarajuća pravila za popisivanje lica iz stava 1 ovog člana obezbjeđuje Uprava za statistiku.

Priprema statističko – tehničke dokumentacije

Član 22

Uprava za katastar i državnu imovinu, u saradnji sa Upravom za statistiku, dužna je da blagovremeno, a najkasnije do tri mjeseca prije početka realizacije popisa, pripremi statističko-tehničku dokumentaciju neophodnu za sprovođenje popisa, u skladu sa ovim zakonom i organizaciono-metodološkim pravilima koje utvrđuje Uprava za statistiku.

Pristup administrativnim izvorima podataka

Član 23

Za potrebe pripreme, organizacije i sprovođenja popisa, kao i radi obrade i upoređivanja sa podacima prikupljenih popisom, Uprava za statistiku ima pravo pristupa svim administrativnim izvorima podataka.

Organi koji vode administrativne izvore podataka obavezni su da na zahtjev Uprave za statistiku omoguće preuzimanje podataka neophodnih za popis uključujući identifikatore, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zvanična statistika.

Uprava za statistiku dužna je da preuzme sve mjere zaštite podataka preuzetih iz administrativnih izvora u skladu sa zakonom.

Obaveze lica koja učestvuju u popisu

Član 24

Popisivači, instruktori, državni instruktori, kontrolori i druga lica koja vrše poslove u vezi sa popisom dužna su da blagovremeno i na propisan način vrše aktivnosti popisa, u skladu sa pravilima i instrukcijama Uprave za statistiku.

Lica iz stava 1 ovog člana dužna su da:

- za svoj rad imaju pisano ovlašćenje i pri izvršenju zadataka to ovlašćenje pokažu prilikom ulaska u domaćinstvo,

- strogo vode računa o tačnosti upisanih podataka koje su saopštili davaoci podataka, odnosno o tačnosti unosa i obrade podataka,
- čuvaju kao službenu tajnu sve podatke o popisanim licima do kojih dođu tokom obavljanja poslova koji su im povjereni, zbog čega potpisuju izjavu o poštovanju principa povjerljivosti u skladu sa zakonom,
- ne zloupotrebljavaju postupak popisivanja, na način što će u prisustvu lica obuhvaćenog popisom, snimati ili fotografisati tok intervjeta ili popunjene popisne upitnike i obrasce i snimak ili fotografiju javno objaviti putem interneta ili medija.

Način prikupljanja podataka

Član 25

Podatke o licima, domaćinstvima, stanovima i drugim nastanjenim prostorijama prikupljaju popisivači neposredno od lica ili člana domaćinstva kojem to lice pripada metodom intervjeta, u stanu ili drugoj nastanjenoj prostoriji u kojoj lice živi, u posebnim prostorijama, koje Uprava za statistiku odredi ili na javnim površinama u slučaju beskućnika.

Posebne prostorije iz stava 1 ovog člana, koriste se isključivo uslijed epidemije zarazne bolesti, u skladu sa posebnim zakonom.

Prava i obaveze lica koja daju podatke

Član 26

Lice koje je obuhvaćeno popisom dužno je da u njemu učestvuje, odnosno da odgovori na sva pitanja i da na svako pitanje da tačan i potpun odgovor u skladu sa metodologijom popisa.

Da bi se utvrdila tačnost podataka unesenih u skladu sa čl. 9 i 10 ovog zakona, popisivač može tražiti od lica koje se obuhvata popisom na uvid javnu ispravu na osnovu koje je moguće utvrditi identitet lica i navedene podatke.

Popisivač mora unijeti u popisne upitnike podatke onako kako mu je dalo lice obuhvaćeno popisom.

Lice koje je obuhvaćeno popisom dužno je da ne zloupotrebljava postupak popisivanja i prisustvo popisivača na način što će snimati ili fotografisati tok intervjeta ili popunjene popisne upitnike i snimak ili fotografiju javno objaviti putem interneta ili medija.

Popisivanje odsutnih članova domaćinstva i djece

Član 27

Podatke o odsutnim članovima domaćinstva daje punoljetni član domaćinstva kome su podaci o odsutnim članovima najviše poznati.

Za djecu mlađu od 15 godina podatke daje jedan od roditelja, usvojitelj ili staratelj.

Ako popisivač u vrijeme popisa ne zatekne u domaćinstvu lice obuhvaćeno popisom, a podatke ne može prikupiti na način iz st. 1 i 2 ovog člana, ostaviće pisano obavještenje da je to lice dužno da se javi na kontakt telefon iz obavještenja, radi dogovora oko ponovnog dolaska popisivača.

Za lica iz člana 3 tačka 1 alineja 1 ovog zakona, koja se za vrijeme popisa nalaze van Crne Gore, podatke će dati punoljetni član domaćinstva koji živi u Crnoj Gori.

Povjerljivost podataka prikupljenih popisom

Član 28

Podaci prikupljeni u popisu koji se direktno ili indirektno mogu dovesti u vezu sa licem na koje se odnose, statistički su povjerljivi i predstavljaju službenu tajnu.

Na diseminaciju, korišćenje i zaštitu podataka iz stava 1 ovog člana primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuje zvanična statistika.

Zaštita prikupljenih podataka u popisu

Član 29

Individualni podaci i upitnici za popis prikupljeni popisom koriste se isključivo u statističke svrhe i iskazuju se u zbirnom (agregiranom) obliku što se vidno označava na popisnim upitnicima i obrascima.

Individualne podatke i upitnike za popis, sa identifikatorom, Uprava za statistiku ne može ustupati drugim fizičkim i pravnim licima.

Podaci i upitnici za popis prikupljeni u popisu ne mogu se koristiti u svrhu utvrđivanja obaveza građana, niti kao dokaz za ostvarivanje prava građana.

Uprava za statistiku može koristiti podatke prikupljene popisom za uspostavljanje statističkih registara.

Uprava za statistiku dužna je da preduzme mjere administrativne, tehničke ili organizacione prirode radi zaštite podataka prikupljenih popisom, od neovlašćenog pristupa tim podacima, njihovog otkrivanja ili zloupotrebe.

Objavljivanje rezultata popisa

Član 30

Preliminarne rezultate popisa, po naseljima, jedinicama lokalne samouprave i za teritoriju Crne Gore o broju stanovnika, domaćinstava i stanova i drugih nastanjenih prostorija Uprava za statistiku će objaviti u roku od 30 dana od dana završetka popisa.

Statistički podaci se smatraju preliminarnim (podložni su promjenama tokom statističke obrade podataka) sve dok su predmet redovnih revizija.

Konačne rezultate Uprava za statistiku će objaviti prema godišnjem planu zvanične statistike i kalendaru objavljivanja statističkih podataka.

Sredstva za finansiranje popisa

Član 31

Sredstva za finansiranje popisa obezbjeđuju se u budžetu Crne Gore.

Dio sredstava iz stava 1 ovog člana Uprava za statistiku prenosi popisnim komisijama iz člana 15 ovog zakona.

Popisne komisije vode evidenciju o utrošku sredstava iz stava 2 ovog člana i dostavljaju izvještaj Upravi za statistiku.

Visinu i raspored sredstava iz stava 2 ovog člana utvrđuje Vlada, na predlog Uprave za statistiku.

Naknada za rad

Član 32

Licima koja učestvuju u pripremi, organizaciji, sprovođenju popisa i svim drugim popisnim aktivnostima, pripada naknada za rad za obavljene poslove u skladu sa zakonom kojim se uređuju zarade zaposlenih u javnom sektoru.

Obavještavanje Vlade

Član 33

Uprava za statistiku obavještava Vladu, do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, o utrošenim sredstvima obezbijeđenih iz budžeta Crne Gore i o izvršenim poslovima popisa predviđenim u toj godini.

Kaznene odredbe za popisivače, instruktore i kontrolore

Član 34

Novčanom kaznom od 100 do 500 eura, kazniće se za prekršaj popisivač, instruktor, kontrolor i drugo lice koje vrši poslove u vezi s popisom, ako:

- 1) blagovremeno i na propisan način ne vrši poslove u vezi sa popisom (član 24 stav 1);
- 2) ne vodi računa o tačnosti upisa podataka koje su dali davaoci podataka, odnosno tačnosti unosa i obrade podataka (član 24 stav 2 alineja 2);
- 3) ne čuva kao službenu tajnu sve podatke prikupljene od popisanih lica (član 24 stav 2 alineja 3);
- 4) zloupotrijebi postupak popisivanja, na način što će u prisustvu lica obuhvaćenog popisom, snimati ili fotografisati tok intervjeta ili popunjene popisne upitnike i obrasce ili ako snimak ili fotografiju javno objavi putem interneta ili medija (član 24 stav 2 alineja 4).

Kaznene odredbe za fizičko lice

Član 35

Novčanom kaznom od 100 eura do 500 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako:

- 1) ne da podatke koji se od njega traže popisom i ako na svako pitanje ne da tačan i potpun odgovor (član 26 stav 1);
- 2) zloupotrijebi postupak popisivanja i prisustvo popisivača na način što snima ili fotografiše tok intervjua ili popunjene popisne upitnike ili ako snimak ili fotografiju javno objavi putem interneta ili medija (član 26 stav 4);
- 3) ne da podatke o odsutnim članovima domaćinstva, a isti su mu najviše poznati (član 27 stav 1);
- 4) kao roditelj, usvojitelj ili staratelj ne da podatke o djeci mlađoj od 15 godina (član 27 stav 2);
- 5) ne postupi shodno ostavljenom pisanom obavještenju kako je to propisano članom 27 stav 3 ovog zakona.

Obaveze jedinica lokalne samouprave

Član 36

Radi obezbeđivanja ažурне statističko-tehničke dokumentacije, neophodne za sprovođenje popisa, nadležni organi u periodu od stupanja na snagu ovog zakona do završetka popisa neće mijenjati nazive, granice i područja jedinica lokalne samouprave i naselja (uključujući imena ulica, trgova, bulevara).

Podzakonski akti

Član 37

Podzakonski akti donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Stupanje na snagu

Član 38

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova sadržan je u članu 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Članom 25 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („Službeni list CG“, br. 18/12 i 47/19) precizirano je da se sprovođenje aktivnosti popisa uređuje posebnim zakonom te da su aktivnosti sastavni dio programa i godišnjeg plana zvanične statistike.

III. USAGLAŠENOST ZAKONA SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Uredba (EZ) br. 763/2008 Evropskog parlamenta i Vijeća o popisu stanovništva i stanova u pogledu tehničkih specifikacija obilježja i njihovih raščlanjivanja od 9. jula 2008. (SL L 218, 13. 8.2008.).

Implementaciona uredba Komisije (EU) br. 2017/543 od 22. marta 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe Komisije (EU) br. 2017/712 od 20. aprila 2017. o utvrđivanju referentne godine i usvajanju programa statističkih podataka i metapodataka za popis stanovništva i stanova predviđenih Uredbom (EZ) br. 763/2008 Evropskog parlamenta i Vijeća.

Implementaciona uredba Komisije (EU) br. 2017/881 od 23. maja 2017. o sprovođenju Uredbe (EZ) br. 763/2008 Evropskog parlamenta i Vijeća o popisu stanovništva i stanova u pogledu načina i strukture izvještavanja o kvalitetu i tehničkog formata za slanje podataka te izmjeni Uredbe (EU) br. 1151/2010.

(UN) Conference of European Statisticians Recommendations for the 2020 Censuses of Population and Housing.

IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Članom 1 predloga zakona uređuje se predmet ovoga Zakona, odnosno priprema, organizacija i sprovođenje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori.

Članom 2 propisuje se period i način sprovođenja popisa, a tačan period sprovođenja popisa i referentni momenat utvrdiće Vlada Crne Gore.

Članom 3 utvrđuju se jedinice popisa i to: lica, domaćinstva, stanovi i druge nastanjene prostorije.

Članom 4 propisano je koje jedinice nijesu obuhvaćene popisom, a to su: diplomatsko osoblje stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava u Crnoj Gori, predstavnici međunarodnih organizacija i tijela koji imaju diplomatski status, kao ni članovi njihovih užih porodica, koji sa njima borave u Crnoj Gori.

Članom 5 se propisuje metodologija popisa i postpopisnog istraživanja, na način da se popis i postpopisno istraživanje sprovode prema međunarodno uporedivoj metodologiji i drugim uputstvima Uprave za statistiku kojima se definiše priprema, organizacija i sprovođenje popisa, kao i obrada i diseminacija podataka prikupljenih popisom.

Članom 6 se definišu principi kvaliteta, za koje se primjenjuju principi zvanične statistike Crne Gore saglasno zakonu kojim se uređuje zvanična statistika, i obuhvataju sljedeće principe: relevantnost, preciznost, pravovremenost i tačnost, dostupnost i jasnoća, uporedivost i koherencija.

Članom 7 dato je značenje pojedinih izraza radi lakšeg razumijevanja Zakona.

Članom 8 se utvrđuje rodna ravnopravnost u skladu sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti.

Članom 9 su navedeni lični i drugi podaci, koji će se prikupljati o licima koja su obuhvaćena ovim popisom.

Članom 10 su navedeni lični i drugi podaci, koji će se prikupljati o domaćinstvima, koja su obuhvaćena ovim popisom.

Članom 11 su navedeni podaci, koji će se prikupljati o stanovima i drugim nastanjениm prostorijama koji su obuhvaćeni ovim popisom.

Članom 12 propisani su Organi za sprovođenje popisa, kojim je propisano da popis priprema, organizuje i sprovodi Uprava za statistiku, u saradnji sa organima iz člana 17 ovog zakona. Određene poslove pripreme, organizacije i sprovođenja popisa na teritoriji jedinice lokalne samouprave Uprava za statistiku obavlja preko jedinica lokalnih samouprava i popisnih komisija, u skladu sa ovim zakonom. U pripremi, organizaciji i sprovođenju popisa, u okviru svoje nadležnosti, učestvuju i ministarstva i drugi organi uprave, kao i drugi organi, organizacije i institucije.

Članom 13 se utvrđuje koje poslove obavlja Uprava za statistiku u svrhu pripreme, organizacije i sprovođenja popisa.

Članom 14 se utvrđuje koje poslove u skladu sa pravilima i instrukcijama Uprave za statistiku obavlaju jedinice lokalne samouprave u svrhu pripreme, organizacije i sprovođenja popisa.

Članom 15 se utvrđuje način osnivanja, broj i sastav popisnih komisija.

Članom 16 se utvrđuju poslovi koje u skladu sa pravilima i instrukcijama Uprave za statistiku obavljuju popisne komisije u svrhu pripreme, organizacije i sprovođenja popisa.

Članom 17 se precizira da će u pripremi, organizaciji i sprovođenju pojedinih poslova popisa, u skladu sa svojim nadležnostima, osim Uprave za statistiku učestvovati i Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava, Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava za katastar i državnu imovinu, a po potrebi i drugi organi, organizacije i institucije.

Članom 18 se utvrđuje da Uprava za statistiku, u saradnji sa Ministarstvom pravde, ljudskih i manjinskih prava, organizuje i sprovodi popisivanje lica, koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora ili u pritvoru u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

Članom 19 se utvrđuje da Uprava za statistiku u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova, organizuje i sprovodi popisivanje predstavnika države Crne Gore na radu u diplomatsko - konzularnim predstavništvima Crne Gore, međunarodnim organizacijama, članova domaćinstava koja sa navedenim licima borave u inostranstvu, kao i popis stanova koje koriste strana diplomatsko - konzularna predstavništva na teritoriji Crne Gore, a koji nijesu u vlasništvu stranih država.

Članom 20 se utvrđuje da Uprava za statistiku, u saradnji sa Ministarstvom odbrane, organizuje i sprovodi popisivanje pripadnika vojske i drugih lica upućenih u međunarodne snage, odnosno mirovne misije u inostranstvu.

Članom 21 se utvrđuje da Uprava za statistiku, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, organizuje i sprovodi popisivanje stranaca koji traže i kojima je odobrena međunarodna i privremena zaštita i stranaca koji traže međunarodnu zaštitu u Crnoj Gori.

Članom 22 se propisuje da Uprava za katastar i državnu imovinu u saradnji sa Upravom za statistiku blagovremeno, a najkasnije do tri mjeseca prije početka realizacije popisa, priprema statističko - tehničku dokumentaciju neophodnu za sprovođenje popisa, u skladu sa ovim zakonom i organizaciono - metodološkim pravilima koja utvrđuje Uprava za statistiku.

Članom 23 se utvrđuje da Uprava za statistiku ima pravo pristupa svim administrativnim izvorima podataka, kao i da su organi koji vode administrativne izvore podataka obavezni da na zahtjev Uprave za statistiku uz sve mjere zaštite podataka omoguće preuzimanje podataka neophodnih za popis uključujući i identifikatore, shodno Zakonu o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike.

Članom 24 propisuje se da će lica koja učestvuju u popisu, popisne aktivnosti obavljati u skladu sa pravilima i instrukcijama Uprave za statistiku, s tim da za svoj rad moraju imati pisano ovlašćenje i pri izvršenju svojih zadataka dužna su da to ovlašćenje pokažu prilikom ulaska u domaćinstvo. Sva lica navedena ovim članom dužna su sve podatke o popisanim licima čuvaju kao službenu tajnu, u skladu sa Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike, i da prije obavljanja aktivnosti potpišu Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti.

Članom 25 predviđen je način prikupljanja podataka, na način da podatke o licima, domaćinstvima, stanovima i drugim nastanjenim prostorijama prikupljaju popisivači neposredno od lica ili člana domaćinstva kojem to lice pripada metodom intervjeta, u stanu ili drugoj nastanjenoj prostoriji u kojoj lice živi, u posebnim prostorijama, koje Uprava za statistiku odredi ili na javnim površinama u slučaju beskućnika..

Članom 26 se utvrđuju prava i obaveze lica koja daju podatke. Jedna od osnovnih obaveza lica koje daje podatke jeste obaveza davanja tačnih i potpunih odgovora u skladu sa metodologijom popisa. Da bi se utvrdila tačnost podataka popisivač može tražiti licu koje se obuhvata popisom, javnu ispravu, a u popisne upitnike mora unijeti podatke onako kako mu ih je dalo lice obuhvaćeno popisom. Lice koje se obuhvata popisom ne smije zloupotrebljavati postupak popisivanja i prisustvo popisivača na način što će snimati ili fotografisati tok intervjeta ili popunjene popisne upitnike i snimak ili fotografiju javno objaviti putem interneta ili medija.

Članom 27 se utvrđuje da podatke o odsutnim članovima domaćinstva daje punoljetni član domaćinstva, a za djecu mlađu od 15 godina podatke daje jedan od roditelja, usvojitelj ili staratelj. Članom se takođe utvrđuje da u slučaju da popisivač u vrijeme popisivanja u domaćinstvu ne zatekne lice obuhvaćeno popisom, a podatke ne može prikupiti od punoljetnog člana domaćinstva odnosno roditelja, usvojitelja ili staratelja, ostaviće pisano obavještenje da je to lice dužno da se javi na kontakt telefon iz obavještenja, radi dogovora oko ponovnog dolaska popisivača. Za lica koja se za vrijeme popisa nalaze van Crne Gore, podatke će dati punoljetni član domaćinstva koji živi u Crnoj Gori.

Članom 28 je utvrđeno da podaci prikupljeni popisom su statistički povjerljivi i predstavljaju službenu tajnu. Takođe, na desiminaciju, korišćenje i zaštitu podataka primjenjuju se zakonske odredbe zakona kojima se uređuje zvanična statistika.

Članom 29 je utvrđeno da se individualni podaci i upitnici za popis koriste isključivo u statističke svrhe i da se iskazuju u zbirnom (agregiranom) obliku, da se ne mogu ustupati drugim fizičkim i pravnim licima niti upotrebljavati u svrhu utvrđivanja obaveza ili prava građana. Precizirano je da se podaci prikupljeni popisom mogu koristiti za uspostavljanje statističkih registara, te da je Uprava dužna da preduzme sve mjere administrativne, tehničke ili organizacione prirode za zaštitu podataka prikupljenih popisom, od neovlašćenog pristupa tim podacima, njihovog otkrivanja ili zloupotrebe.

Članom 30 se utvrđuje rok objave preliminarnih rezultata popisa po naseljima, jedinicama lokalne samouprave i za teritoriju Crne Gore o broju stanovnika, domaćinstava i stanova i drugih nastanjenih prostorija, te da će konačne rezultate Uprava za statistiku objaviti prema godišnjem planu zvanične statistike i kalendaru objavljivanja statističkih podataka.

Članom 31 predviđeno je da se sredstva za finansiranje popisa obezbjeđuju u budžetu Crne Gore, kao i da dio sredstava Uprava za statistiku prenosi popisnim komisijama, koje vode evidenciju o utrošenim sredstvima i dostavljaju izvještaj Upravi za statistiku. Visinu i raspored tih sredstava utvrđuje Vlada, na predlog Uprave za statistiku.

Članom 32 utvrđuje se da licima koja učestvuju u pripremi, organizaciji, sprovođenju popisa i svim ostalim popisnim aktivnostima, pripada naknada za rad za obavljene poslove u skladu sa zakonom kojim se uređuju zarade zaposlenih u javnom sektoru.

Članom 33 utvrđuje se da Uprava za statistiku obavještava Vladu, do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, o utrošenim sredstvima obezbijeđenih iz budžeta Crne Gore i o izvršenim poslovima popisa predviđenim u toj godini.

Članom 34, 35 je utvrđeno da se za povredu pojedinih odredbi ovog Zakona propisuju kaznene odredbe koje obuhvataju kaznene odredbe za popisivače, instruktore i kontrolore; kaznene odredbe za fizičko lice i kaznene odredbe za lica koja učestvuju u popisu.

Članom 36 definišu se obaveze jedinica lokalne samouprave gdje je precizirano da radi obezbjeđivanja ažурне statističko-tehničke dokumentacije, neophodne za sprovođenje popisa, nadležni organi u periodu od stupanja na snagu ovog zakona do završetka popisa neće mijenjati nazive, granice i područja jedinica lokalne samouprave i naselja.

Članom 37 se uređuje rok za donošenje podzakonskih akata.

Članom 38 se uređuje stupanje na snagu ovoga Zakona.

V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za potrebe sprovođenja ovog Zakona, Zakonom o budžetu za 2021. godinu, za aktivnost Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova odobreno je 3,4 miliona eura .

U okviru objedinjenih javnih nabavki Uprave za statistiku, koje se sprovode preko Uprave za katastar i državnu imovinu, opredijeljeno je 0,2 miliona eura za aktivnost Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova.

Navedena sredstva za potrebe realizacije popisa stanovništva, domaćinstava i stanova takođe su planirana i Predlogom zakona o budžetu za 2022. godinu.



Br: 03 – 02 - sl

Podgorica, 16.11.2021. godine

KABINET MINISTRA

Povodom *Predloga zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova*, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja daje sljedeće

MIŠLJENJE

Na tekst Predloga zakona i pripremljeni Izvještaj o analizi uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Uvidom u dostavljeni akt i Izvještaj o analizi uticaja propisa, utvrđeno je da su sredstva za potrebe aktivnosti Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u 2021. godini planirana Zakonom o budžetu Crne Gore za 2021. godinu u iznosu od 3,6 mil. € (3,4 mil. € Upravi za statistiku i 0,2 mil. € Upravi za katastar i državnu imovinu za objedinjene javne nabavke za aktivnost Popisa).

Takođe, u okviru Predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2022. godinu predviđena su sredstva za potrebe aktivnosti Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova.

Shodno navedenom, Direktorat za državni budžet, nema primjedbi na *Predlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova*.

S poštovanjem,



Janko Odolić

[Handwritten signature]

OBRAZAC

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

| | |
|---------------|--|
| PREDLAGAČ | Ministarstvo finansija i socijalnog staranja |
| NAZIV PROPISA | Predlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova |

1. Definisanje problema

- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?
- Koji su uzroci problema?
- Koje su posljedice problema?
- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?
- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?

1.1 Donošenjem Zakona o Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova (u daljem tekstu: Popis) omogućice se priprema, organizacija i sprovođenje popisa, u cilju dobijanja sveobuhvatnih podataka o stanovništvu, domaćinstvima i stanovima u Crnoj Gori. Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Službeni list Crne Gore", br. 018/12 od 30.03.2012, 047/19 od 12.08.2019), članom 25 definiše da „Sprovođenje aktivnosti popisa uređuje se posebnim zakonom, u zavisnosti od vrste popisa.“ Cilj donošenja ovog zakona jeste da se na jasan način pravno regulišu nadležnosti, prava i obaveze Uprave za statistiku, ministarstava, jedinica lokalne samouprave i drugih organa i organizacija u vezi s pripremama i sprovođenjem Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova. Takođe, ovim zakonom regulišu se prava i obaveze lica koja se obuhvataju Popisom i lica koja neposredno obavljaju poslove Popisa, način i obim prikupljanja i upotrebe i zaštite podataka prikupljenih Popisom i objavljivanje rezultata Popisa.

Na nivou Evropske Unije, Regulativa o popisu stanovništva i stanova (736/2008) uređuje zajednička pravila zemalja članica EU za prikupljanje sveobuhvatnih podataka o stanovništvu i stanovima svakih deset godina. Osim ove regulative, postoje i implementacione, od kojih je najznačajnija 543/2017 kojom su definisane tehničke specifikacije za obilježja iz popisa stanovništva i njihova raščlanjivanja koje treba primjeniti na podatke koji se šalju Komisiji za referentnu godinu.

UNECE preporukama za realizaciju Popisa – runda 2020, u okviru poglavlja 3, od paragrafa 240-247 su date smjernice o mogućnostima donošenja legislative koja će uređivati pitanje Popisa stanovništva.

1.2. Identifikovani uzroci problema odnose se na nepostojanje sveobuhvatnih podataka o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova nakon popisa sprovedenog 2011. godine.

1.3. Nepostojanje harmonizovanih, međunarodno uporedivih podataka o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova.

1.4. U slučaju nesprovođenja Popisa najviše bi bili oštećeni korisnici podataka, kako međunarodni tako i nacionalni. Međutim, imajući u vidu situaciju izazvanu COVID19 virusom, najava određenog broja zemalja je da će pomjeriti realizaciju Popisa.

1.5. Nemogućnost realizacije Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori.

2. Ciljevi

- Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?
- Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.

2.1. Predloženim propisom donosi se set pravila za pripremu, organizaciju i sprovođenje Popisa, u cilju dobijanja sveobuhvatnih podataka o stanovništvu, domaćinstvima i stanovima u Crnoj Gori.

2.2. Usklađenost sa Programom zvanične statistike za 2019 -2023. godinu ("Službeni list CG", broj 7/19, od 4. 02. 2019.), Strategijom razvoja zvanične statistike za period od 2019 - 2023. godine ("Službeni list CG", br. 54/19, od 23. 09. 2019.).

3. Opcije

- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).
- Obrazložiti preferiranu opciju?

3.1 Obaveza koja je definisana Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike je usvajanje zakona o Popisu, kojim će biti regulisane prava i obaveze svih učesnika u Popisu, a koji će takođe da omogući donošenje seta pravila za pripremu, organizaciju i sprovođenje Popisa, u cilju dobijanja sveobuhvatnih podataka o stanovništvu, domaćinstvima i stanovima u Crnoj Gori.

3.2 Druga opcija bi bila nedonošenje zakona, koja bi za rezultat imala nesprovođenje Popisa.

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktnе i indirektnе.
- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti,
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurenčija;
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

4.1 Usvajanjem zakona će se omogućiti donošenje seta pravila za pripremu, organizaciju i sprovođenje popisa, koja direktno utiču na sve učesnike popisa navedene zakonom. Uticaje i na proizvođače zvanične statistike i korisnike statističkih podataka, pozitivno – podaci će biti kompaktни, harmonizovani, međunarodno uporedivi, negativno – nerealizacija popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori.

4.2 Građanima i privredi primjena ovoga zakona neće izazvati troškove.

4.3 Da, jer se dobijaju sveobuhvatni podaci o stanovništvu, domaćinstvima i stanovima u Crnoj Gori.

4.4 Ne.

4.5 Ne očekuje se da će usvajanje Zakona dovesti do administrativnih opterećenja i biznis barijera.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjedenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?;
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti;
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti;

| | |
|------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Da li su neophodna finansijska sredstva obezbiđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?; - Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteći finansijske obaveze?; - Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?; - Obrazložiti metodologiju koja je korišćenja prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda; - Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti; - Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?; - Da li su dobijene primjedbe implementirane u tekst propisa? Obrazložiti. |
| 5.1 | Da. Sredstva odobrena Zakonom o budžetu za 2021. godinu za potrebe aktivnosti Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u 2021. godini iznose 3,6 miliona eura (3,4 mil.eura Upravi za statistiku i 0,2 mil.eura Upravi za katastar i državnu imovinu za objedinjene javne nabavke za aktivnost Popisa). Navedena sredstva za potrebe realizacije popisa stanovništva, domaćinstva i stanova takođe su planirana i Predlogom zakona o budžetu za 2022. godinu. |
| 5.2 | Novčana sredstva su potrebna tokom određenog vremenskog perioda. Implementacija zakona počinje kroz pripremu za popis, zatim realizaciju terenskog rada prikupljanja podataka, kao i unosa i obrade podataka za šta je potreban najveći iznos sredstava. Obrada i diseminacija podataka popisa očekuje se dvije godine nakon popisne godine, za što je potrebno predvidjeti dodatna sredstva. |
| 5.3 | Ne. |
| 5.4 | Predviđena su budžetska sredstva, kao što je navedeno pod stavkom 5.1 |
| 5.5 | Da |
| 5.6 | Ne. |
| 5.7 | Na osnovu plana aktivnosti izvršeno je budžetiranje potrebnih finansijskih sredstava za finansiranje aktivnosti Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova. |
| 5.8 | Ne. |
| 5.9 | Da. |
| 5.10 | Da, tokom održanih sastanaka predstavnika Uprave za statistiku i Ministarstva finansija i socijalnog staranja, a na osnovu sugestija dobijenih od predstavnika Sekretarijata za zakonodavstvo usaglašena su zakonska rješenja. |
| 6.1 | Konsultacije zainteresovanih strana <ul style="list-style-type: none"> - Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertiza i ako da, kako; - Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije); - Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni, Obrazložiti |
| 6.2 | Sprovedena je javna rasprava o Nacrtu zakona u periodu od 13. septembra do 3. oktobra, nakon čega je 13.10.2021. Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi postavljen na sajtu Ministarstva finansija i socijalnog staranja i portalu e-uprave. U periodu javne rasprave pristigli su komentari, predlozi i sugestije od 3 fizička lica, jedne političke partije, jedne grupe od 6 predstavnika NVO, Kancelarije UNICEF-a, Udruženja mladih sa hendikepom, jednog vijeća i Komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice. |
| 6.3 | Ključne sugestije koje su prihvачene odnose se na pitanja vezana za osobe sa invaliditetom, brisanje 2021 godine kao relevantne godine sprovođenja Popisa, obuhvat lica koja se popisuju, sugestije u dijelu koji se odnosi na pitanja jezika i vjere, uključenost predstavnika Zavoda za zapošljavanje u komisijama. |
| 7.1 | 7: Monitoring i evaluacija <ul style="list-style-type: none"> - Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa? - Koje će mјere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi? - Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva? - Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa? |
| 7.2 | Odlaganje usvajanja zakona. |

- 7.2 Aktivno učešće Uprave za statistiku i drugih organa, organizacija i institucija u okviru svojih nadležnosti.
7.3 Realizacija Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori.
7.4 Uprava za statistiku.

Datum i mjesto

27.12.2021. godine, Podgorica



Starješina organa predлагаča

27.12.2021.



Crna Gora
Kabinet predsjednika Vlade
Kancelarija za evropske integracije

Adresa: Bulevar revolucije 15
81 000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 481 301
fax: +382 20 481 301
www.kei.gov.me

Br: 01-004-907/21-2663/2

23. decembar 2021.

Za: MINISTARSTVO FINANSIJA I SOCIJALNOG STARANJA
ministru Milojku Spajiću
Veza: Dopis br: 01-16691/1

Predmet: Mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova s pravnom tekovinom EU

Poštovani,

Dopisom broj 01-16691/1 od 25. novembra 2021. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova s pravnom tekovinom Evropske unije**.

Nakon upoznavanja sa sadržinom predloga propisa, a u skladu sa nadležnostima definisanim članom 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade Crne Gore („Sl. list CG“, br. 3/12, 31/15, 48/17 i 62/18) Kancelarija za evropske integracije je saglasna sa navodima u obrascu usklađenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.



NACIONALNA IPA KOORDINATORKA

Prilog:

- Izjava i tabela usklađenosti Predloga zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova s pravnom tekovinom EU

Dostavljeno:

- Ministarstvu finansija i socijalnog staranja;
a/a

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVНОМ
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

| | | Identifikacioni broj Izjave | MFS-IU/PZ/21/35 |
|---|--|-----------------------------|-----------------|
| 1. Naziv nacrtu/predloga propisa | | | |
| - na crnogorskom jeziku | Predlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova | | |
| - na engleskom jeziku | Proposal for the Law of census of population, household and dwellings | | |
| 2. Podaci o obrađivaču propisa | | | |
| a) Organ državne uprave koji priprema propis | | | |
| Organ državne uprave | Ministarstvo finansija i socijalnog staranja | | |
| - Sektor/odsjek | | | |
| - odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail) | Branko Krvavac, 020/242-835 branko.krvavac@mif.gov.me | | |
| - kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail) | Tanja Musterović, tanja.musterovic@mif.gov.me | | |
| b) Pravno lice s javnim ovlašćenjem za pripremu i sprovođenje propisa | | | |
| - Naziv pravnog lica | Uprava za statistiku | | |
| - odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail) | v.d. Miroslav Pejović 020/230-811, branka.susic@monstat.org | | |
| - kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail) | Snezana Remikovic, 068-852-643, snezana.remikovic@monstat.org | | |
| 3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis | | | |
| - Organ državne uprave | Ministarstvo finansija i socijalnog staranja – Uprava za statistiku | | |
| 4. Usklađenost nacrtu/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP) | | | |
| a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis | | | |
| Glava VIII, Politike saradnje, član 90, Saradnja u oblasti statistike | | | |
| b) Stepen ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ispunjava u potpunosti | | |
| <input type="checkbox"/> | djelimično ispunjava | | |
| <input type="checkbox"/> | ne ispunjava | | |
| c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjene obaveze koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa | | | |
| / | | | |
| 5. Veza nacrtu/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG) | | | |
| - PPCG za period | 2021-2023 | | |
| - Poglavlje, potpoglavlje | 18: Statistika, 1. Planovi i potrebe, 1.1. Zakonodavni okvir, A) Demografska i socijalna statistika | | |
| - Rok za donošenje propisa | IV kvartal 2021 | | |
| - Napomena | / | | |
| 6. Usklađenost nacrtu/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije | | | |
| a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije | | | |
| UFEU, Dio sedmi, Opšte i završne odredbe, član 338 / Treaty on the functioning of the European union, Part Seven, General and Final Provisions, Article 338 | | | |
| Potpuno usklađeno/Fully harmonized | | | |
| b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije | | | |
| 32008R0763 | | | |
| Okvirna Regulativa (EZ) br.763/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta od 9. jula 2008. o popisu stanovništva i stanova / Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 on population and housing censuses (OJ L 218, 13.8.2008) | | | |
| Djelimično usklađeno/Partly harmonized | | | |

32017R0543

Implementaciona Regulativa Komisije (EU) 2017/543 od 22. marta 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu Regulative (EZ) br. 763/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta o popisu stanovništva i stanova u pogledu tehničkih specifikacija za popisne teme i njihove podjele / Commission Implementing Regulation (EU) 2017/543 of 22 March 2017 laying down rules for the application of Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council on population and housing censuses as regards the technical specifications of the topics and of their breakdowns (OJ L 78, 23.3.2017)

Djelimično usklađeno/Partly harmonized**32017R0712**

Implementaciona Regulativa Komisije (EU) 2017/712 od 20. aprila 2017. o utvrđivanju referentne godine i usvajanju programa statističkih podataka i metapodataka za popis stanovništva i stanova predviđenih Regulativom (EZ) br. 763/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta / Commission Regulation (EU) 2017/712 of 20 April 2017 establishing the reference year and the programme of the statistical data and metadata for population and housing censuses provided for by Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council (OJ L 105, 21.4.2017)

Neusklađeno/Not harmonized**32017R0881**

Implementaciona Regulativa Komisije (EU) 2017/881 od 23. maja 2017. o sprovođenju Regulative (EZ) br. 763/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta o popisu stanovništva i stanova u pogledu načina i strukture izvještaja o kvalitetu i tehničkog formata za slanje podataka i o izmjeni Regulative (EU) br. 1151/2010 / Commission Implementing Regulation (EU) 2017/881 of 23 May 2017 implementing Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council on population and housing censuses, as regards the modalities and structure of the quality reports and the technical format for data transmission, and amending Regulation (EU) No 1151/2010 (OJ L 135, 24.5.2017)

Neusklađeno/Not harmonized**32018R1799**

Implementaciona Regulativa Komisije (EU) 2018/1799 od 21. novembra 2018. o utvrđivanju privremene direktnе statističke mjere za diseminaciju odabranih tema popisa stanovništva i stanova 2021. geokodiranih na mreži veličine 1 km² / Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1799 of 21 November 2018 on the establishment of a temporary direct statistical action for the dissemination of selected topics of the 2021 population and housing census geocoded to a 1 km² grid (OJ L 296, 22.11.2018)

Neusklađeno/Not harmonized

c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije

Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.

6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrta/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti

- Okvirnom regulativom EU za sprovođenja popisa stanovništva **32008R0763** i detaljnije implementacionom regulativom broj **32017R0712** predviđeno je da se podaci popisa odnose na referentnu 2021 godinu. Kako popis nije moguće sprovesti u navedenoj godini uslijed pandemije COVID 19 potpuna usaglašenost nije obezbjeđena u odnosu na referentni momenat dok je metodološka usklađenost u potpunosti postignuta.
Imajući u vidu epidemiološku situaciju Vlada će uložiti napore da se popis održi u što kraćem roku, strogo vodeći računa o poštovanju principa kvaliteta zvanične statistike.
- Implementaciona regulativa **32017R0543** odnosi se na tehničke specifikacije za popisnih tema i njihovih podjela. Usklađenost će se postići implementacijom Člana 13 predloga zakona stav 1 tačke 2 i 3, gdje je predviđeno da Uprava za statistiku utvrđuje metodologiju i sadržaj upitnika. Isti se shodno Zakonu donose najkasnije za 6 mjeseci od dana usvajanja zakona.

- Takođe, regulativa **32017R0712**, kao i regulativa **32017R0881** odnose se na tehničke detalje dostavljanja podataka preko sistema Census Hub. Crna Gora još uvijek nije dio tog sistema i podaci se ne dostavljaju. Nakon što se obezbijedi pristup Crne Gore biće ostvarena usaglašenost.
- Dodatno, implementacionom regulativom **32018R1799** obavezuju se zemlje članice da se odabrani podaci dostavljaju georeferencirani na 1km^2 što nismo u mogućnosti ispuniti s obzirom na nepostojanje adresnog registra u Crnoj Gori.

Usklađivanje sa navedenim regulativama će se vršiti u skladu sa smjernicama EUROSTAT-a a potpuna usklađenost će se ostvariti sa onim regulativama za koje nije precizirana do ulaska u Evropsku uniju.

7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu

/

8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrta/predloga propisa

| | |
|--|---|
| Preporuke Konferencije evropskih statističara za popis stanovništva i stanova 2020. godine | (UN) Conference of European Statisticians Recommendations for the 2020 Censuses of Population and Housing |
|--|---|

9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)


Regulative **32008R0763**, **32017R0543**, **32017R0712**, **32017R0881** i **32018R1799** su prevedene na hrvatski jezik.

10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)

Predlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova je preveden na engleski jezik.

11. Učešće konsultanata u izradi nacrta/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Izradi Predloga zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova nije bilo učešća konsultanata.

| Potpis / ovlašćeno lice obrađivača propisa | Potpis / glavna pregovaračica |
|---|--|
|  Datum: 15.06.2020. |  Datum: 15.06.2020. |

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrta/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

| 1. Identifikacioni broj (IB) nacrta/predloga propisa | 1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrta/predloga propisa na Vladi | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | | |
| 2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka | | | | |
| Regulativa (EZ) br.763/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta od 9. jula 2008. o popisu stanovništva i stanova - 32008R0763 | | | | |
| Implementaciona Regulativa Komisije (EU) 2017/543 od 22. marta 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu Regulative (EZ) br. 763/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta o popisu stanovništva i stanova u pogledu tehničkih specifikacija za popisne teme i njihove podjele - 32017R0543 | | | | |
| Implementaciona Regulativa Komisije (EU) 2017/712 od 20. aprila 2017. o utvrđivanju referentne godine i usvajanju programa statističkih podataka i metapodataka za popis stanovništva i stanova predviđenih Regulativom (EZ) br. 763/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta - 32017R0712 | | | | |
| Implementaciona Regulativa Komisije (EU) 2017/881 od 23. maja 2017. o sprovođenju Regulative (EZ) br. 763/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta o popisu stanovništva i stanova u pogledu načina i strukture izvještaja o kvalitetu i tehničkog formata za slanje podataka i o izmjeni Regulative (EU) br. 1151/2010 - 32017R0881 | | | | |
| Implementaciona Regulativa Komisije (EU) 2018/1799 od 21. novembra 2018. o utvrđivanju privremene direktne statističke mjere za diseminaciju odabranih tema popisa stanovništva i stanova 2021. geokodiranih na mreži veličine 1 km ² - 32018R1799 | | | | |
| 3. Naziv nacrta/predloga propisa Crne Gore | | | | |
| Na crnogorskom jeziku | Na engleskom jeziku | | | |
| Predlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova | Proposal for the Law of census of population, household and dwellings | | | |
| 4. Usklađenost nacrta/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije | | | | |
| a) | b) | c) | d) | e) |
| Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka) | Odredba i tekst odredbe nacrta/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka) | Usklađenost odredbe nacrta/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije | Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost | Rok za postizanje potpune usklađenosti |
| Regulativa 763/2008 | | | | |
| Član 1. Predmet Ova Regulativa određuje zajednička pravila za proizvodnju sveobuhvatnih podataka stanovništva i stanovima svakih deset godina. | Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se pravila za pripremu, organizaciju i osprovođenje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova (u daljem tekstu: popis). | Djelimično usklađeno | Okvirnom regulativom EU za sprovođenja popisa stanovništva 763/2008 predviđeno je da se podaci popisa proizvode svakih deset godina. Kako popis nije moguće sprovesti u 2021. godini godini uslijed pandemije COVID 19 potpuna usklađenost nije obezbijedena. | Imajući u vidu epidemiolosku situaciju Vlada će uložiti napore da se popis održi u što kraćem roku, strogo |

| | | | | |
|---|--|-------------------|--|--|
| | | | Usklađivanje će se vršiti u skladu sa smjernicama EUROSTAT-a, budući da i neke članice EU nisu u mogućnosti sprovesti popis u 2021. zbog pandemije. | vodeći računa o poštovanju principa kvaliteta zvanične statistike. |
| <p>Član 2.</p> <p>Definicije</p> <p>Za potrebe ove Regulative primjenjuju se sljedeće definicije:</p> <p>(„stanovništvo” znači nacionalno, regionalno i lokalno stanovništvo na svom uobičajenom boravištu na referentni datum;</p> <p>(„stanovi” znači stambeni prostori i zgrade kao i uslovi stanovanja i veza između stanovništva i stambenog prostora na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou na referentni datum;</p> <p>(„zgrade” znači trajne zgrade koje sadrže stambeni prostor namijenjen stanovanju ljudi ili konvencionalni stanovi koji su namijenjeni sezonskoj ili sekundarnoj upotrebi ili su prazni;</p> <p>(„uobičajeno boravište” znači mjesto gdje osoba uobičajeno provodi svoj dnevni odmor, nezavisno o privremenoj odsutnosti zbog rekreacije, godišnjeg odmora, posjeta prijateljima i rođacima, poslu, liječenju ili vjerskim hodočašćima.</p> <p>Samо se za sljedeće osobe smatra da imaju uobičajeno boravište na predmetnom geografskom području:</p> <p>i. osobe koje su živjele u uobičajenom boravištu kontinuirano najmanje 12 mjeseci prije referentnog datuma; ili</p> <p>ii. osobe koje su došle u uobičajeno boravište u periodu od 12 mjeseci prije referentnog datuma s namjerom da ostanu tamo najmanje godinu dana.</p> | <p>Značenje izraza</p> <p>Član 8</p> <p>Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) stranac je državljanin druge države ili lice bez državljanstva; 2) popisano stanovništvo obuhvata lica iz člana 3 stav 1 tačka 1 ovog zakona; 3) stanovništvo obuhvataju lica sa uobičajenim mjestom boravka u Crnoj Gori; 4) uobičajeno mjesto boravka je mjesto gdje lice uobičajeno provodi dan, bez obzira na privremenu odsutnost iz razloga rekreacije, godišnjeg odmora, posjete prijateljima ili rođacima, poslovne odsutnosti, kao i odsutnosti uslijed liječenja ili vjerskog hodočašća, kao i mjesto u kome lice boravi neprekidno, najmanje godinu dana prije referentnog momenta popisa ili je stiglo u uobičajeno mjesto boravka tokom 12 mjeseci prije referentnog momenta popisa sa namjerom da se tu zadrže najmanje godinu dana; 5) domaćinstvo je svaka porodična ili druga zajednica lica koja zajedno stanuju bez obzira da li se svi članovi stalno nalaze u mjestu gdje je nastanjeno domaćinstvo ili neki od njih borave duže vrijeme u drugom naselju, odnosno stranoj državi, zbog rada, školovanja ili iz drugih razloga. Domaćinstvom se smatra i svako lice koje u mjestu popisa živi samo (samačko domaćinstvo) i nema domaćinstvo u drugom mjestu ili u inostranstvu. Domaćinstvom se smatra i kolektivno domaćinstvo, odnosno domaćinstvo sastavljeno od lica koja žive u ustanovama za trajno zbrinjavanje djece i odraslih, u bolnicama za smještaj | Potpuno usklađeno | Shodno dogovoru sa Eurostatom Crna Gora je usvojila podjelu na statističke regije koji odgovaraju NUTS klasifikaciji. Prema dogovorenoj podjeli Crna Gora tj. Nacionalni nivo odgovara svim NUTS nivoima. Dodatno LAU 1 nivo odgovara lokalnim samoupravama, a LAU 2 naseljima koji su definisani Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore. | |

| | | | | |
|---|--|--------------------------|--|--|
| <p>Kada se okolnosti iz točaka i. ili ii. ne mogu ustanoviti, „uobičajeno boravište” znači mjesto zakonskog ili registrovanog boravišta; („referentni datum” znači datum na koji se odnose podaci o odgovarajućim državama članicama u skladu s članom 5. stav 1.; (f „nacionalni” znači na državnom području države članice; („regionalni” znači na nivoima NUTS 1, NUTS 2 ili NUTS 3, kako je određeno u razvrstavanju prostornih jedinica za statistiku (NUTS) koje je uspostavljeno Regulativom (EZ) br. 1059/2003 Evropskog parlamenta i Savjeta⁽⁶⁾ u verziji koja je primjenljiva na referentni datum; („lokalni” znači na drugom nivou lokalne administrativne jedinice (LAU razina 2); („opšte karakteristike popisa stanovništva i stanova” znači individualno popisivanje, istovremenost, univerzalnost unutar određenog područja, dostupnost podataka malih područja i definisana periodičnost.</p> | <p>neizlječivih bolesnika, manastirima, samostanima i drugim vjerskim objektima;</p> <p>6) stan je strukturno odvojena i nezavisna cjelina na određenoj lokaciji, koja je namijenjena stalnom stanovanju ljudi i koja je na referentni momenat popisa, u upotrebi za stanovanje ili prazan ili se koristi za sezonsku ili sekundarnu (privremenu ili povremenu) upotrebu.</p> <p>7) kolektivni stan su prostorije namijenjene stanovanju većeg broja ljudi ili nekoliko domaćinstava, koje najmanje jedno lice koristi kao uobičajeno mjesto stanovanja u trenutku popisa;</p> <p>8) referentni momenat popisa je datum i vrijeme na koji se odnose podaci o jedinicama popisa;</p> <p>9) administrativni izvori podataka su evidencije, registri, baze i drugi skupovi podataka o pravnim i fizičkim licima koje uspostavljaju i održavaju državni organi, organi državne uprave, organi lokalne uprave i druge organizacije i institucije;</p> <p>10) postpopisno istraživanje je istraživanje koje se realizuje u cilju ocjenjivanja obuhvata i kvaliteta podataka prikupljenih popisom;</p> | | | |
| <p>Član 3.</p> <p>Podnošenje podataka</p> <p>Države članice podnose Komisiji (Eurostatu) podatke o stanovništvu koje uključuju određene demografske, socijalne i ekonomске karakteristike osoba, porodice i domaćinstva, kao i o stanovima na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, kako je navedeno u Prilogu.</p> | <p>Podaci o licima</p> <p>Član 9</p> <p>O licima koja se obuhvataju popisom prikupiće se podaci o: imenu i prezimenu; polu; datumu rođenja i jedinstvenom matičnom broj lica; mjestu i državi rođenja; mjestu stalnog stanovanja majke u vrijeme kada je lice rođeno; boravku lica u drugoj državi; datumu (godina i mjesec) odlaska u drugu državu i nazivu države; namjeravanoj dužini boravka u drugoj državi; mjestu iz kojeg se lice doselilo; godini i mjesecu doseljenja; razlozima odsutnosti lica iz Crne Gore; državi iz koje se lice doselilo; godini, mjesecu i razlozima posljednjeg doseljenja, odnosno povratka u Crnu Goru; namjeravanoj dužini boravka u Crnoj Gori; bračnom statusu, odnosno vanbračnoj zajednici, životnom partnerstvu lica istog pola; broju živorođene djece; državljanstvu; nacionalnoj, odnosno etničkoj pripadnosti; vjeri; maternjem</p> | <p>Potpuno usklađeno</p> | | |

jeziku; jeziku kojim lice uobičajeno govori; stranim jezicima kojima se lice služi; nivou školske spreme, odnosno stečenog obrazovanja; poznavanju rada na računaru; statusu ekonomske aktivnosti (zaposleno, odnosno nezaposleno); razlogu neaktivnosti (dijete, student, domaćica, lice sa prihodima od imovine, penzioner i drugi razlozi zbog kojih lice nije aktivno); zanimanju; djelatnosti u kojoj je lice zaposleno, odnosno bilo zaposleno; angažmanu lica; državi i mjestu u kojоj je lice zaposleno; funkcionalnoj sposobnosti lica za obavljanje svakodnevnih aktivnosti i invaliditetu; mjestu uobičajenog boravka, prethodnom mjestu uobičajenog boravka i datumu (godina i mjesec) dolaska u sadašnje mjesto boravka.

Na osnovu prikupljenih podataka iz stava 1 ovog člana izvode se sljedeći podaci: ukupno stanovništvo, starost, kategorija naselja prema broju stanovnika i drugi podaci koje statistički obrađuje Uprava za statistiku, u skladu sa zakonom i međunarodnim dokumentima.

Podaci o domaćinstvima

Član 10

O domaćinstvima koja se obuhvataju popisom prikupiće se podaci o: jedinici lokalne samouprave; naselju; adresi stanovanja; imenu i prezimenu svih članova domaćinstva i drugih lica koja stanuju u stanu u trenutku popisa; imenu roditelja za sve članove domaćinstva; imenu bračnog ili vanbračnog partnera ili životnog partnera istog pola; odnosu prema nosiocu domaćinstva; položaju člana u porodici (srodstvo); razlozima prisutnosti, odnosno odsutnosti lica; osnovu korišćenja stana; činjenici da li se domaćinstvo bavi poljoprivrednom proizvodnjom (biljna proizvodnja i/ili stočarstvo); površini ukupno korišćenog poljoprivrednog zemljišta; površini oranica; površini trajnih zasada (voćnjaka i vinograda); površini pod plastenicima; broju stoke po vrstama; broju živine i broju košnica pčela. Na osnovu prikupljenih podataka iz stava 1 ovog člana izvode se sljedeći podaci: status domaćinstva, porodični status, tip uže porodice, veličina uže porodice, vrsta domaćinstva, veličina domaćinstva i drugi podaci koje statistički obrađuje Uprava za

| | | | |
|---|---|--|--|
| | <p>statistiku, u skladu sa zakonom i međunarodnim dokumentima.</p> <p>Podaci o stanovima i drugim nastanjenim prostorijama</p> <p>Član 11</p> <p>O stanovima i drugim nastanjenim prostorijama koje se obuhvataju popisom prikupiće se podaci o: mjestu (naselje); adresi; tipu stambenog prostora; vrsti kolektivnih stanova; korišćenju stana; ukupnoj površini stana; broju soba u stanu, opremljenosti stana sanitarnim prostorijama (toalet i kupatilo); opremljenosti stana vodovodnim instalacijama; opremljenosti stana kanalizacionim instalacijama; opremljenosti stana instalacijama za klimatizaciju; tipu grijanja - centralno grijanje; energentu koji se pretežno koristi za grijanje; spratu na kojem se stan nalazi; godini, odnosno periodu izgradnje zgrade; vrsti zgrade; materijalu spoljnih zidova zgrade, odnosno kuće; nastanjenosti stana, broju lica u stanu, osnovu prava i obimu prava. Na osnovu prikupljenih podataka iz stava 1 ovog člana izvode se sljedeći podaci: standard gustine nastanjenosti, uslovi stanovanja i drugi podaci koje statistički obrađuje Uprava za statistiku, u skladu sa zakonom i međunarodnim dokumentima.</p> | | |
| <p>Član 4.</p> <p>Izvori podataka</p> <p>1. Statistički podaci država članica mogu se temeljiti na različitim izvorima podataka, a posebno na:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) tradicionalnom popisu; (b) popisu temeljenom na registru; (c) kombinaciji tradicionalnog popisa i istraživanja na uzorku; (d) kombinaciji popisa temeljenog na registru i istraživanja na uzorku; (e) kombinaciji popisa temeljenog na registru i tradicionalnom popisu; (f) kombinaciji popisa temeljenog na registru, istraživanja na uzorku i tradicionalnog popisa; i | <p>Način prikupljanja podataka</p> <p>Član 25</p> <p>Podatke o licima, domaćinstvima, stanovima i drugim nastanjenim prostorijama prikupljaju popisivači neposredno od lica ili člana domaćinstva kojem to lice pripada metodom intervjuja, u stanu ili drugoj nastanjenoj prostoriji u kojoj lice živi, u posebnim prostorijama, koje Uprava za statistiku odredi ili na javnim površinama u slučaju beskućnika.</p> <p>Posebne prostorije iz stava 1 ovog člana, koriste se isključivo uslijed epidemije zarazne bolesti, u skladu sa posebnim zakonom.</p> <p>Pristup administrativnim izvorima podataka</p> <p>Član 23</p> <p>Za potrebe pripreme, organizacije i sprovođenja popisa, kao i radi obrade i upoređivanja sa podacima prikupljenih</p> | | |

| | | | | |
|---|---|--------------------|--|--|
| <p>(prikladnih istraživanja s rotacijskim uzorkom popisom, Uprava za statistiku ima pravo pristupa svim administrativnim izvorima podataka.) (kontinuirani popis).</p> <p>2. Države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se zadovoljili zahtjevi o zaštiti podataka. Ova Regulativa ne utiče na propise država članica o zaštiti podataka.</p> <p>3. Države članice obavještavaju Komisiju (Eurostat) o bilo kakvoj reviziji ili ispravci statističkih podataka prikupljenih u skladu s ovom Regulativom, kao i o bilo kakvim promjenama u odabranim izvorima podataka i metodologiji, najkasnije mjesec dana prije objave izmijenjenih podataka.</p> <p>4. Države članice osiguravaju da izvori podataka i korištena metodologija kako bi se zadovoljili zahtjevi iz ove Regulative u najvećoj mogućoj mjeri zadovoljavaju osnovne karakteristike popisa stanovništva i stanova, kako je određeno u članu 2. tački i. One ulažu kontinuirane napore kako bi se pojačalo poštovanje tih osnovnih karakteristika.</p> | <p>Organji koji vode administrativne izvore podataka obavezni su da na zahtjev Uprave za statistiku omoguće preuzimanje podataka neophodnih za popis uključujući identifikatore, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zvanična statistika.</p> <p>Uprava za statistiku dužna je da preuzme sve mjere zaštite podataka preuzetih iz administrativnih izvora u skladu sa zakonom.</p> | | | |
| <p>Član 5.</p> <p>Slanje podataka</p> <p>1. Svaka država članica određuje referentni datum. Referentni datum je u godini koja je određena na temelju ove Regulative (referentna godina). Prva referentna godina je 2011. Komisija (Eurostat) određuje naredne referentne godine u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz člana 8. stav 2. Referentne godine su na početku svakog desetljeća.</p> <p>2. Kako je određeno ovom Regulativom, države članice u roku 27 mjeseci od kraja referentne godine dostavljaju Komisiji (Eurostatu) konačne, potvrđene i agregirane podatke i metapodatke.</p> <p>3. Komisija (Eurostat) usvaja program statističkih podataka i metapodataka koji se trebaju poslati kako bi se ispunili zahtjevi iz ove Regulative u</p> | <p>Period sprovođenja popisa</p> <p>Član 2</p> <p>Period sprovođenja popisa, kao i referenti momenat popisa utvrđiće Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada).</p> | <p>Neusklađeno</p> | <p>Okvirnom regulativom EU za sprovođenja popisa stanovništva 763/2008Imajuci u vidu predviđeno je da se podaci epidemiološkog popisa proizvode svakih deset godina. Kako popis nije moguće uložiti sprovesti u 2021. godini godini napore da se uslijed pandemije COVID 19popis održi u potpuna usklađenost niješto kraćem obezbijeđena. roku, strogo Usklađivanje će se vršiti uvodeći računa o skladu sa smjernicama poštovanju EUROSTAT-a, budući da i neke principale članice EU nisu u mogućnosti kvaliteta sprovesti popis u 2021. zbog zvanične pandemije.</p> | |

| | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|
| <p>skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz člana 8. stavka 3.</p> <p>4. Komisija (Eurostat) usvaja tehničke specifikacije kako je određeno ovom Regulativom, kao i njihova pojedinačna raščlanjivanja u skladu s regulatornim postupkom iz člana 8. stava 2.</p> <p>5. Države članice prenose Komisiji (Eurostatu) potvrđene podatke i metapodatke u elektronskom obliku. Komisija (Eurostat) određuje prikladni tehnički format koji će se koristiti za prijenos zahtijevanih podataka u skladu s regulatornim postupkom iz člana 8. stava 2.</p> <p>6. U slučaju revizije ili ispravke u skladu s članom 4. stavom 3., države članice šalju izmijenjene podatke Komisiji (Eurostatu) najkasnije do datuma objavljivanja revidiranih podataka.</p> | | | | |
| <p>Član 6.</p> <p>Ocjena kvaliteta</p> <p>1. U svrhu ove Regulative primjenjuju se sljedeće mjere za ocjenu kvaliteta podataka za slanje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „relevantnost“ znači stepen do kojeg statistički podaci zadovoljavaju trenutne i potencijalne potrebe korisnika, - „preciznosti“ znači približnost procjena nepoznatim stvarnim vrijednostima, - „pravovremenost“ i „tačnosti“ znači vrijeme koje protekne između referentnog perioda i dostupnosti rezultata. - „dostupnost“ i „jasnoća“ znači uslovi i načini kojima korisnici mogu dobiti, koristiti i tumačiti podatke, - „uporedivost“ znači mjerjenje učinaka razlika u primijenjenim statističkim konceptima, mjernim alatima i postupcima kada se statistički podaci upoređuju među geografskim područjima, područjima stanovništva ili tokom vremena, i | <p>Principi kvaliteta</p> <p>Član 6</p> <p>U pripremi, organizaciji i sprovođenju popisa, kao i u zvanične statistike u skladu sa zakonom kojim se uređuje zvanična statistika.</p> <p>Za podatke koji su rezultat popisa, radi ispunjenja obaveza međunarodnih ugovora, primjenjuju se sljedeći principi za procjenu kvaliteta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) relevantnosti koja predstavlja stepen u kome statistički podaci zadovoljavaju trenutne i potencijalne potrebe korisnika; 2) preciznosti koja predstavlja stepen obuhvata podatke, informacije i karakteristike o jedinicama popisa; 3) pravovremenosti i tačnosti koji predstavljaju vrijeme koje protekne između referentnog momenta i dostupnosti rezultata, odnosno poštovanje najavljenih rokova u objavljivanju rezultata popisa; 4) dostupnosti i jasnoće koje predstavljaju uslove i načine pomoću kojih korisnici mogu da dobiju i pravilno koriste i tumače podatke; | Potpuno usklađeno | | |

| | | | | |
|---|---|-------------|---|--|
| <p>- „koherentnost” znači prikladnost podataka koji se mogu pouzdano povezivati na različite načine i za različite upotrebe.</p> <p>2. Države članice dostavljaju Komisiji (Eurostat) izvještaj o kvalitetu poslatih podataka. U tom kontekstu države članice izvještavaju o mjeri u kojoj izabrani izvori podataka i metodologije zadovoljavaju osnovne karakteristike popisa stanovništva i stanova kako je određeno u članu 2. tački i.</p> <p>3. Pri pripremi mjerila za ocjenu kvaliteta iz stava 1. na podatke iz ove Regulative, način i strukture izvještaja o kvalitetu određuju se u skladu s regulatornim postupkom iz člana 8. stava 2. Komisija (Eurostat) ocjenjuje kvalitet poslatih podataka.</p> <p>4. Komisija (Eurostat) u saradnji s nadležnim tijelima država članica obezbjeđuje metodološke preporuke koje služe obezbjeđenju kvaliteta pripremljenih podataka i metapodataka, naročito uzimajući u obzir preporuke Konferencije evropskih statističara za popise stanovništva i stanova 2010.</p> | <p>5) uporedivosti koja opisuje odstupanje u primjeni statističkih koncepata, mjernih alata i procedura, kada se statistički podaci upoređuju između geografskih područja, statističkih oblasti ili tokom vremena;</p> <p>6) koherentnosti koja predstavlja adekvatnost podataka koji se mogu pouzdano povezivati na različite načine i za namjene.</p> | | | |
| Čl. 7-9. Prilog I Teme koje treba obuhvatiti Popis stanovništva i stanova | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> <p>Podaci o licima Član 9 O licima koja se obuhvataju popisom prikupiće se podaci o: imenu i prezimenu; polu; datumu rođenja i jedinstvenom matičnom broj lica; mjestu i državi rođenja; mjestu stalnog stanovanja majke u vrijeme kada je lice rođeno; boravku lica u drugoj državi; datumu (godina i mjesec) odlaska u drugu državu i nazivu države; namjeravanoj dužini boravka u drugoj državi; mjestu iz kojeg se lice doselilo; godini i mjesecu doseljenja; razlozima odsutnosti lica iz Crne Gore; državi iz koje se lice doselilo; godini, mjesecu i razlozima posljednjeg doseljenja, odnosno povratka u Crnu Goru; namjeravanoj dužini boravka u Crnoj Gori; bračnom statusu, odnosno vanbračnoj zajednici,</p> | Neprenosivo | Crna Gora sve navedene teme obezbjeđuje za najmanje teritorijalne jedinice - naselja. Shodno podjeli na statističke regije naselja odgovaraju LAU 2 nivou. Prilog regulative dijeli teme na teme u stanovništvu (što odgovara članu 9) i stanovanju (što odgovara članovima 10 i 11). Dodatno, podjela tema u regulativi je na nivou NUTS regija. Crna Gora prema | |

životnom partnerstvu lica istog pola; broju živorođene djece; državljanstvu; nacionalnoj, odnosno etničkoj pripadnosti; vjeri; maternjem jeziku; jeziku kojim lice uobičajeno govori; stranim jezicima kojima se lice služi; nivou školske spreme, odnosno stečenog obrazovanja; poznavanju rada na računaru; statusu ekonomskog aktivnosti (zaposleno, odnosno nezaposleno); razlogu neaktivnosti (dijete, student, domaćica, lice sa prihodima od imovine, penzioner i drugi razlozi zbog kojih lice nije aktivno); zanimanju; djelatnosti u kojoj je lice zaposleno, odnosno bilo zaposleno; angažmanu lica; državi i mjestu u kojоj je lice zaposleno; funkcionalnoj sposobnosti lica za obavljanje svakodnevnih aktivnosti i invaliditetu; mjestu uobičajenog boravka, prethodnom mjestu uobičajenog boravka i datumu (godina i mjesec) dolaska u sadašnje mjesto boravka.

Na osnovu prikupljenih podataka iz stava 1 ovog člana izvode se sljedeći podaci: ukupno stanovništvo, starost, kategorija naselja prema broju stanovnika i drugi podaci koje statistički obrađuje Uprava za statistiku, u skladu sa zakonom i međunarodnim dokumentima.

Podaci o domaćinstvima

Član 10

O domaćinstvima koja se obuhvataju popisom prikupiće se podaci o: jedinici lokalne samouprave; naselju; adresi stanovanja; imenu i prezimenu svih članova domaćinstva i drugih lica koja stanuju u stanu u trenutku popisa; imenu roditelja za sve članove domaćinstva; imenu bračnog ili vanbračnog partnera ili životnog partnera istog pola; odnosu prema nosiocu domaćinstva; položaju člana u porodici (srodstvo); razlozima prisutnosti, odnosno odsutnosti lica; osnovu korišćenja stana; činjenici da li se domaćinstvo bavi poljoprivrednom proizvodnjom (biljna proizvodnja i/ili stočarstvo); površini ukupno korišćenog poljoprivrednog zemljišta; površini oranica; površini trajnih zasada (voćnjaka i vinograda); površini pod plastenicima; broju stoke po vrstama; broju živine i broju košnica pčela.Na osnovu prikupljenih podataka iz stava 1 ovog člana izvode se sljedeći podaci: status domaćinstva, porodični status, tip uže

dokumentu usaglašenom sa EUROSTAT-om nema statističke regije pa se na svim NUTS nivoima izvještava o nacionalnom nivou.

| | | | |
|---|---|--|--|
| | <p>porodice, veličina uže porodice, vrsta domaćinstva, veličina domaćinstva i drugi podaci koje statistički obrađuje Uprava za statistiku, u skladu sa zakonom i međunarodnim dokumentima.</p> <p>Podaci o stanovima i drugim nastanjenim prostorijama</p> <p>Član 11</p> <p>O stanovima i drugim nastanjenim prostorijama koje se obuhvataju popisom prikupiće se podaci o: mjestu (naselje); adresi; tipu stambenog prostora; vrsti kolektivnih stanova; korišćenju stana; ukupnoj površini stana; broju soba u stanu, opremljenosti stana sanitarnim prostorijama (toalet i kupatilo); opremljenosti stana vodovodnim instalacijama; opremljenosti stana kanalizacionim instalacijama; opremljenosti stana instalacijama za klimatizaciju; tipu grijanja - centralno grijanje; energentu koji se pretežno koristi za grijanje; spratu na kojem se stan nalazi; godini, odnosno periodu izgradnje zgrade; vrsti zgrade; materijalu spoljnih zidova zgrade, odnosno kuće; nastanjenosti stana, broju lica u stanu, osnovu prava i obimu prava. Na osnovu prikupljenih podataka iz stava 1 ovog člana izvode se sljedeći podaci: standard gustine nastanjenosti, uslovi stanovanja i drugi podaci koje statistički obrađuje Uprava za statistiku, u skladu sa zakonom i međunarodnim dokumentima.</p> | | |
| Regulativa 2017/543 | | | |
| <p>Član 1</p> <p>Tehničke specifikacije za teme iz popisa stanovništva i njihova raščlanjivanja koje treba primijeniti na podatke koji se šalju Komisiji za referentnu godinu 2021. navedene su u Prilogu.</p> | <p>Poslovi Uprave za statistiku</p> <p>Član 13</p> <p>Uprava za statistiku vrši sljedeće poslove:</p> <p>2) utvrđuje međunarodno uporedivu metodologiju popisa, sa jedinstvenim definicijama jedinica i karakteristika i usklađeno jedinstvenim klasifikacijama;</p> <p>3) utvrđuje sadržaj i formu upitnika za popis, ostalih popisnih obrazaca, ovlašćenja i drugog materijala za pripremu i sprovođenje popisa;</p> | <p>Djelimično akata obezbjeđuje djelimična usaglašenost.</p> <p>Utvrđivanjem metodologije ce se postići potpuna usklađenost. Kao dodatni argumenat postizanju potpune usaglašenosti dostavljamo link</p> | <p>Članom 13 predloga zakona stav 1 tačke 2 i 3 predviđeno je da Uprava za statistiku utvrđuje metodologiju i sadržaj upitnika. Time se usvajanjem zakona kao prepostavke za izradu podzakonskih akata obezbjeđuje djelimična usaglašenost.</p> <p>6 mjeseci od stupanja na snagu zakona</p> |

| | | | | |
|---|---|----------------------|--|--|
| | | | sa izvještajem experta Evropske komisije koji je ocjenjivao usaglašenost raščlanjenosti tema upitnika korišćenog na probnom popisu 2019. godine https://www.monstat.org/uploads/files/popis%202021/tradicionalni/Project_report_Census_BERBER.pdf | |
| Član 2 Ova Regulativa stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u <i>Službenom listu Evropske unije</i> . | Nema odgovarajuće odredbe | Neprenosivo | | |
| Prilog Tehničke specifikacije tema iz popisa stanovništva i njihova raščlanjivanja | <p style="text-align: center;">Poslovi Uprave za statistiku Član 13</p> <p>Uprava za statistiku vrši sljedeće poslove:</p> <p>2) utvrđuje međunarodno uporedivu metodologiju popisa, sa jedinstvenim definicijama jedinica i karakteristika i jedinstvenim klasifikacijama;</p> <p>3) utvrđuje sadržaj i formu upitnika za popis, ostalih popisnih obrazaca, ovlašćenja i drugog materijala za pripremu i sprovođenje popisa;</p> | Djelimično usklađeno | <p>Članom 13 predloga zakona stav 1 tačke 2 i 3 predviđeno je da Uprava za statistiku utvrđuje metodologiju i sadržaj upitnika. Time se usvajanjem zakona kao pretpostavke za izradu podzakonskih akata obezbjeđuje djelimična usaglašenost.</p> <p>Utvrđivanjem metodologije će se postići potpuna usklađenost. Kao dodatni argument postizanju potpune usaglašenosti dostavljamo link sa izvještajem experta Evropske komisije koji je ocjenjivao usaglašenost raščlanjenosti tema upitnika korišćenog na probnom popisu 2019. godine</p> <p>https://www.monstat.org/uploads/files/popis%202021/tradicionalni/Project_report_Census_BERBER.pdf</p> | 6 mjeseci od stupanja na snagu zakona |
| Regulativa 2017/712 | | | | |

| | | | | |
|--|--|-------------|---|--|
| <p>Član 1</p> <p>Predmet</p> <p>Ovom se Regulativom uspostavlja program statističkih podataka i metapodataka za popis stanovništva i stanova koje treba dostaviti Komisiji (Eurostatu) za referentnu 2021. godinu.</p> | <p>Period sprovođenja popisa</p> <p>Član 2</p> <p>Period sprovođenja popisa, kao i referenti momenat popisa utvrдиće Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada).</p> | Neusklađeno | <p>Okvirnom regulativom EU za sprovođenja popisa stanovništva 763/2008 predviđeno je da se podaci popisa proizvode svakih deset godina. Kako popis nije moguće sprovesti u 2021. godini godini uslijed pandemije COVID 19 potpuna usklađenost nije obezbijeđena.</p> <p>Usklađivanje će se vršiti u skladu sa smjernicama EUROSTAT-a, budući da i neke članice EU nisu u mogućnosti sprovesti popis u 2021. zbog pandemije.</p> | <p>Imajuci u vidu epidemiolosku situaciju Vlada će uložiti napore da se popis održi u što kraćem roku, strogo vodeći računa o poštovanju principa kvaliteta zvanične statistike.</p> |
| <p>Član 2</p> <p>Definicije</p> <p>Primjenjuju se definicije iz Regulative (EZ) br. 763/2008 te specifikacije iz Priloga Implementacionoj Regulativi Komisije (EU) 2017/543. Za potrebe ove Regulative također se primjenjuju sljedeće definicije:</p> <ol style="list-style-type: none"> „ukupno stanovništvo“ tačno određenog geografskog područja znači sve osobe čije se uobičajeno boravište, kako je definisano u članu 2. tački (d) Regulative (EZ) br. 763/2008, nalazi na navedenom geografskom području; „hiperkocka“ znači višedimenzijski unakrsni tabelarni prikaz raščlanjivanja koji sadrži vrijednost ćelije za mjerjenje svake kategorije svakog raščlanjivanja s unakrsnim tabelarnim prikazom prema svakoj kategoriji svakog drugog raščlanjivanja koje se koristilo u navedenoj hiperkocki; „vrijednost ćelije“ znači podaci koji se prenose u ćeliji hiperkocke. Vrijednost ćelije može biti | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | Neusklađeno | <p>Definicije predstavljaju tehničko preciziranje značenja Census Hub sistema za dostavu podataka.</p> <p>Crna Gora kao ni druge zemlje kandidati nisu bile ni 2011 a nisu ni sad dio Census Hub sistema.</p> <p>Crna Gora će biti spremna da dostavi podatke ali tehnički nismo dio sistema Census Hub koji predstavlja sistem za dostavljanje podataka popisa i isti neće biti dostavljeni na način predviđen regulativom.</p> <p>Dok Crna Gora ne postane dio Census Hub sistema ne može se ovo prenijeti, što će se ostvariti ulaskom u EU.</p> | <p>Do ulaska u EU</p> |

| | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|--|-----------------------|
| <p>„numerička vrijednost ćelije“ ili „posebna vrijednost ćelije“;</p> <p>4. „numerička vrijednost ćelije“ znači numerička vrijednost koja se isporučuje u ćeliji radi pružanja statističkih podataka o pojavi za tu ćeliju;</p> <p>5. „povjerljiva vrijednost ćelije“ znači numerička vrijednost ćelije koja se ne smije otkriti kako bi se zaštitila statistička povjerljivost podataka u skladu sa zaštitnim mjerama država članica protiv otkrivanja statističkih podataka;</p> <p>6. „vrijednost ćelije koja nije povjerljiva“ znači numerička vrijednost ćelije koja nije povjerljiva;</p> <p>7. „nepouzdana vrijednost ćelije“ znači numerička vrijednost ćelije koja, prema sistemu kontrole kvaliteta država članica, nije pouzdana;</p> <p>8. „posebna vrijednost ćelije“ znači simbol koji se isporučuje u ćeliji hiperkocke umjesto numeričke vrijednosti ćelije;</p> <p>9. „oznaka“ znači šifra koja se može pridružiti određenoj vrijednosti ćelije kako bi se opisalo posebno obilježje te vrijednosti ćelije.</p> | | | | |
| <p>Član 3</p> <p>Referentni datum</p> <p>Svaka država članica određuje referentni datum u 2021. godini za dostavu podataka o popisu stanovništva i stanova Komisiji (Eurostatu). Države članice do 31. decembra 2019. obavještavaju Komisiju (Eurostat) o odabranom referentnom datumu.</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | <p>Neusklađeno</p> | <p>Crna Gora kao ni druge zemlje kandidati nisu bile ni 2011 a nisu ni sad dio Census Hub sistema.</p> <p>Crna Gora će biti spremna da dostavi podatke ali tehnički nismo dio sistema Census Hub koji predstavlja sistem za dostavljanje podataka popisa i isti neće biti dostavljeni na način predviđen regulativom.</p> <p>Dok Crna Gora ne postane dio Census Hub sistema ne može se ovo prenijeti, što će se ostvariti ulaskom u EU.</p> | <p>Do ulaska u EU</p> |

| | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--|-----------------------|
| <p>Član 4</p> <p>Program statističkih podataka</p> <p>1. Program statističkih podataka koje treba dostaviti Komisiji (Eurostatu) za referentnu godinu 2021. sastoji se od hiperkocka navedenih u Prilogu I.</p> <p>2. Države članice dostavljaju posebnu vrijednost ćelije „ne primjenjuje se“ samo u sljedećim slučajevima:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) kada se ćelija odnosi na kategoriju „ne primjenjuje se“ najmanje jednog raščlanjivanja ili (b) kada se u ćeliji opisuje pojava koje ne postoji u državi članici. <p>3. Države članice zamjenjuju sve povjerljive vrijednosti ćelije posebnom vrijednošću ćelije „ne primjenjuje se“.</p> <p>4. Na zahtjev države članice Komisija (Eurostat) neće javno objaviti ni jednu nepouzdanu vrijednost ćelije koju je ta država članica dostavila.</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | <p>Neusklađeno</p> | <p>Crna Gora kao ni druge zemlje kandidati nisu bile ni 2011 a nisu ni sad dio Census Hub sistema.</p> <p>Crna Gora će biti spremna da dostavi podatke ali tehnički nismo dio sistema Census Hub koji predstavlja sistem za dostavljanje podataka popisa i isti neće biti dostavljeni na način predviđen regulativom.</p> <p>Dok Crna Gora ne postane dio Census Hub sistema ne može se ovo prenijeti, što će se ostvariti ulaskom u EU.</p> | <p>Do ulaska u EU</p> |
| <p>Član 5</p> <p>Metapodaci o vrijednostima ćelija</p> <p>1. Države članice prema potrebi dodaju sljedeće označe ćeliji hiperkocke:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) „povjerljivo“; (b) „nepouzdano“; (c) „revidirano nakon prvog slanja podataka“; (d) „vidjeti priložene podatke“. <p>2. Svaka ćelija čija je povjerljiva vrijednost zamjenjena posebnom vrijednošću „ne primjenjuje se“ označava se oznakom „povjerljivo“.</p> <p>3. Svaka ćelija s nepouzdanom numeričkom vrijednošću označava se oznakom „nepouzdano“.</p> <p>4. Za svaku ćeliju popraćenu najmanje jednom od oznaka „nepouzdano“, „revidirano nakon prvog slanja podataka“ ili „vidjeti priložene podatke“ dostavlja se objašnjenje.</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | <p>Neusklađeno</p> | <p>Crna Gora kao ni druge zemlje kandidati nisu bile ni 2011 a nisu ni sad dio Census Hub sistema.</p> <p>Crna Gora će biti spremna da dostavi podatke ali tehnički nismo dio sistema Census Hub koji predstavlja sistem za dostavljanje podataka popisa i isti neće biti dostavljeni na način predviđen regulativom.</p> <p>Dok Crna Gora ne postane dio Census Hub sistema ne može se ovo prenijeti, što će se ostvariti ulaskom u EU.</p> | <p>Do ulaska u EU</p> |

| | | | | |
|---|---------------------------|-------------|---|----------------|
| Član 6 Metapodaci o obilježjima Države članice dostavljaju Komisiji (Eurostatu) metapodatke o obilježjima kako je utvrđeno u Prilogu II. | Nema odgovarajuće odredbe | Neusklađeno | Crna Gora kao ni druge zemlje kandidati nisu bile ni 2011 a nisu ni sad dio Census Hub sistema. Crna Gora će biti spremna da dostavi podatke ali tehnički nismo dio sistema Census Hub koji predstavlja sistem za dostavljanje podataka popisa i isti neće biti dostavljeni na način predviđen regulativom. Dok Crna Gora ne postane dio Census Hub sistema ne može se ovo prenijeti, što će se ostvariti ulaskom u EU. | Do ulaska u EU |
| Član 7 Ova Regulativa stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u <i>Službenom listu Evropske unije</i> . | Nema odgovarajuće odredbe | Neprenosivo | | |
| Prilog I Program statističkih podataka (hiperkocke) za referentnu 2021. godinu | Nema odgovarajuće odredbe | Neusklađeno | Crna Gora kao ni druge zemlje kandidati nisu bile ni 2011 a nisu ni sad dio Census Hub sistema. Crna Gora će biti spremna da dostavi podatke ali tehnički nismo dio sistema Census Hub koji predstavlja sistem za dostavljanje podataka popisa i isti neće biti dostavljeni na način predviđen regulativom. Dok Crna Gora ne postane dio Census Hub sistema ne može se ovo prenijeti, što će se ostvariti ulaskom u EU. | Do ulaska u EU |
| Prilog II Metapodaci o obilježjima iz člana 6. | Nema odgovarajuće odredbe | Neusklađeno | Crna Gora kao ni druge zemlje kandidati nisu bile ni 2011 a nisu ni sad dio Census Hub sistema. Crna Gora će biti spremna da dostavi podatke ali tehnički nismo dio sistema Census Hub koji predstavlja sistem za dostavljanje podataka popisa i isti neće biti dostavljeni na način predviđen regulativom. Dok Crna Gora ne postane dio Census Hub sistema ne može se ovo prenijeti, što će se ostvariti ulaskom u EU. | Do ulaska u EU |
| Regulativa 2017/881 | | | | |
| Član 1 Predmet Ovom se Regulativom utvrđuju načini i struktura izvještaja država članica o kvalitetu podataka iz | Nema odgovarajuće odredbe | Neusklađeno | Crna Gora kao ni druge zemlje kandidati nisu bile ni 2011 a nisu ni sad dio Census Hub sistema. | Do ulaska u EU |

| | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--|-----------------------|
| <p>popisa stanovništva i stanova za referentnu godinu 2021. koja dostavljaju Komisiji (Eurostatu) te tehnički format za slanje podataka.</p> | | | <p>Crna Gora će biti spremna da dostavi podatke ali tehnički nismo dio sistema Census Hub koji predstavlja sistem za dostavljanje podataka popisa i isti neće biti dostavljeni na način predviđen regulativom. Dok Crna Gora ne postane dio Census Hub sistema ne može se ovo prenijeti, što će se ostvariti ulaskom u EU.</p> | |
| <p>Član 2</p> <p>Definicije</p> <p>Definicije i tehničke specifikacije predviđene Regulativom (EZ) br. 763/2008, Implementacionom Regulativom Komisije (EU) 2017/543 i Regulativom (EU) 2017/712 primjenjuju se za potrebe ove Regulative. Primjenjuju se i sljedeće definicije:</p> <ol style="list-style-type: none"> „statistička jedinica” znači osnovna jedinica pojave, odnosno fizičko lice, domaćinstvo, porodica, stambeni prostor ili konvencionalni stan; „pojedinačni popis” znači prikupljanje informacija o svakoj statističkoj jedinici tako da se njezine karakteristike mogu zabilježiti odvojeno i unakrsno razvrstati s drugim karakteristikama; „istovremenost” znači da se podaci pribavljeni popisom odnose na isti vremenski period (referentni datum); „jedinstvenost na definisanom području” znači da se prikupljaju podaci za sve statističke jedinice na tačno definisanom području. Ako su statističke jedinice osobe, „jedinstvenost na definisanom području” znači da se prikupljeni podaci temelje na informacijama o svim osobama čije je uobičajeno mjesto stanovanja | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | <p>Neusklađeno</p> | <p>Definicije predstavljaju tehničko preciziranje značenja Census Hub sistema za dostavu podataka. Crna Gora kao ni druge zemlje kandidati nisu bile ni 2011 a nisu ni sad dio Census Hub sistema. Crna Gora će biti spremna da dostavi podatke ali tehnički nismo dio sistema Census Hub koji predstavlja sistem za dostavljanje podataka popisa i isti neće biti dostavljeni na način predviđen regulativom. Dok Crna Gora ne postane dio Census Hub sistema ne može se ovo prenijeti, što će se ostvariti ulaskom u EU.</p> | <p>Do ulaska u EU</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>na određenom području (ukupno stanovništvo);</p> <p>5. „raspoloživost podataka za male prostorne jedinice” znači raspoloživost podataka za mala geografska područja i male skupine statističkih jedinica;</p> <p>6. „definisana učestalost” znači redovno sprovođenje popisâ na početku svakog desetljeća, uključujući kontinuitet registara;</p> <p>7. „izvor podataka” znači skup podataka za statističke jedinice i/ili događaje koji se odnose na statističke jedinice koji je direktni osnov za izradu popisnih podataka o jednoj ili više određenih tema za određenu ciljnu populaciju;</p> <p>8. „ciljna populacija” znači skup svih statističkih jedinica na definisanom geografskom području na referentni datum koje ispunjavaju uslove za izvještavanje o jednoj ili više određenih tema. To uključuje svaku valjanu statističku jedinicu samo jedanput;</p> <p>9. „procijenjena ciljna populacija” znači najbolja raspoloživa procjena ciljne populacije. Sastoji se od populacije obuhvaćene popisom uvećane za premalo područje prikupljanja podataka i umanjene za preveliko područje prikupljanja podataka;</p> <p>10. „populacija obuhvaćena popisom” znači skup statističkih jedinica koji činjenično predstavljaju rezultati popisa o jednoj ili više određenih tema za određenu ciljnu populaciju. Podaci o populaciji obuhvaćenoj popisom znači izvorni podaci o određenoj ciljnoj populaciji, uključujući sve inputirane podatke i isključujući sve izbrisane podatke. Ako su izvorom podataka na osnovu metodološkog načela obuhvaćeni podaci samo za uzorak statističkih jedinica iz procijenjene ciljne populacije, populacija</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>obuhvaćena popisom, uz statističke jedinice iz uzorka, uključuje dodatni skup statističkih jedinica;</p> <p>11. „dodatni skup statističkih jedinica” znači skup onih statističkih jedinica koje pripadaju procijenjenoj ciljnoj populaciji, ali o kojima, kao rezultat primijenjene metodologije uzorkovanja, nema izvornih podataka;</p> <p>12. „ocjenjivanje područja prikupljanja podataka” znači proučavanje razlike između određene ciljne populacije i populacije obuhvaćene popisom;</p> <p>13. „istraživanje nakon popisa” znači istraživanje koje se provodi kratko nakon popisa za potrebe ocjenjivanja područja prikupljanja podataka i sadržaja;</p> <p>14. „premalo područje prikupljanja podataka” znači skup svih statističkih jedinica koje pripadaju određenoj ciljnoj populaciji, ali koje nisu uključene u odgovarajuću populaciju obuhvaćenu popisom;</p> <p>15. „preveliko područje prikupljanja podataka” znači skup svih statističkih jedinica koje su uključene u populaciju obuhvaćenu popisom i koje se upotrebljavaju za izvješćivanje o određenoj ciljnoj populaciji, ali koje ne pripadaju navedenoj ciljnoj populaciji;</p> <p>16. „umetanje podataka koji nedostaju” znači dodjeljivanje umjetnog, ali vjerojatnog podatka točno jednom geografskom području na najdetaljnijem geografskom nivou za koju se izrađuju popisni podaci i inputiranje tih podataka u izvor podataka;</p> <p>17. „brisanje podataka” znači čin brisanja ili zanemarivanja/neuzimanja u obzir podatka koji je uključen u izvor podataka i koji se upotrebljava za izvještavanje o određenoj ciljnoj populaciji, ali ne izvještava o valjanim</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>podacima o bilo kojoj statističkoj jedinici unutar predmetne ciljne populacije;</p> <p>18. „imputirane stavke” znači imutacija umjetne, ali vjerojatne vrijednosti o određenoj temi u podatak koji već postoji u izvornim podacima, ali ne sadržava tu vrijednost ili sadržava vrijednost koja se ne smatra vjerojatnom;</p> <p>19. „podaci iz upitnika” znači podaci izvorno prikupljeni od ispitanikâ putem upitnika u kontekstu prikupljanja statističkih podataka koji se odnose na određeni vremenski period;</p> <p>20. „povezivanje podataka” znači postupak spajanja podataka iz različitih izvora podataka uspoređivanjem podataka za pojedinačne statističke jedinice i spajanjem podataka koji se odnose na istu statističku jedinicu;</p> <p>21. „jedinstveni identifikator” znači varijabla ili skup varijabli u podacima u izvoru podataka ili na bilo kojem popisu statističkih jedinica koji se upotrebljava za</p> <ul style="list-style-type: none"> — provjeru toga da izvor podataka (ili popis statističkih jedinica) ne uključuje više od jednog podatka za svaku statističku jedinicu, i/ili — povezivanje podataka; <p>22. „registar” znači sistem za čuvanje podataka o statističkim jedinicama koji se izravno ažurira tokom događaja koji utiču na statističke jedinice;</p> <p>23. „registarski podaci” znači podaci koji su u registru ili potiču iz registra;</p> <p>24. „usklađivanje registara” znači povezivanje podataka ako su svi usklađeni izvori podataka sadržani u registrima;</p> <p>25. „izvlačenje podataka” znači postupak prikupljanja popisnih podataka iz podataka sadržanih u registru koji se odnose na pojedinačne statističke jedinice;</p> | | | | |
|---|--|--|--|--|

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>26. „kodiranje” znači postupak pretvaranja podataka u kodove koji predstavljaju razrede unutar klasifikacijskog sistema;</p> <p>27. „dohvat” znači postupak kojim se prikupljeni podaci pretvaraju u oblik pogodan za daljnju obradu;</p> <p>28. „uređivanje podataka” znači postupak provjere i promjene podataka kako bi ih se učinilo vjerojatnima i kako bi se istodobno oni većinom očuvali;</p> <p>29. „generisanje domaćinstva” znači utvrđivanje privatnog domaćinstva u skladu s konceptom zajedničkog stanovanja kako je određeno u Prilogu Provedbenoj Regulativi (EU) 2017/543 pod temom „status domaćinstva”;</p> <p>30. „generisanje porodice” znači utvrđivanje porodice na osnovu podataka o tome žive li osobe u istom domaćinstvu, ali bez podataka ili s nepotpunim podacima o međusobnim porodičnim odnosima. Pojam „porodica” određen je u pojmu „uža porodica” u Prilogu Implementacione Regulative (EU) 2017/543 pod temom „porodični status”;</p> <p>31. „neodaziv jedinice” znači da nisu prikupljeni nikakvi podaci od statističke jedinice koja je u populaciji obuhvaćenoj popisom;</p> <p>32. „kontrola otkrivanja statističkih podataka” znači metode i postupci koji se primjenjuju kako bi se smanjio rizik od otkrivanja podataka o pojedinačnim statističkim jedinicama pri objavi statističkih podataka;</p> <p>33. „procjena” znači obračun statističkih procjena pomoću matematičke formule i/ili algoritma koji se primjenjuju na raspoložive podatke;</p> <p>34. „definicija strukture podataka” znači skup strukturalnih metapodataka povezanih sa</p> | | | | |
|---|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|---------------------------|-------------|---|----------------|
| skupom podataka koji uključuje podatke o tome kako su teme povezane s mjerama, dimenzijama i svojstvima hiperkocke s podjelama te podatke o prikazu podataka i povezanih opisnih metapodataka. | | | | |
| Član 3 Metapodaci i izvještavanje o kvalitetu Države članice do 31. ožujka 2024. izvjestiće Komisiju (Eurostat) o popratnim podacima, podacima u vezi s kvalitetom i metapodacima navedenima u Prilogu ovoj Regulativi uz upućivanje na popise stanovništva i stanova za referentnu godinu 2021. i na podatke i metapodatke dostavljene Komisiji (Eurostatu) na temelju Regulative (EU) 2017/712. | Nema odgovarajuće odredbe | Neusklađeno | Crna Gora kao ni druge zemlje kandidati nisu bile ni 2011 a nisu ni sad dio Census Hub sistema. Crna Gora će biti spremna da dostavi podatke ali tehnički nismo dio sistema Census Hub koji predstavlja sistem za dostavljanje podataka popisa i isti neće biti dostavljeni na način predviđen regulativom. Dok Crna Gora ne postane dio Census Hub sistema ne može se ovo prenijeti, što će se ostvariti ulaskom u EU. | Do ulaska u EU |
| Član 4 Izvori podataka Države članice izvještavanju o svim izvorima podataka korištenima za prikupljanje podataka potrebnih za ispunjavanje zahtjevâ iz Regulative (EZ) br. 763/2008, a posebno za zahtjeve da: (a) ispunjavaju bitne karakteristike navedene u članu 2. tački (i) Regulative (EZ) br. 763/2008; (b) predstavljaju ciljnu populaciju; (c) uskladene su relevantnim tehničkim specifikacijama utvrđenima u Implementacionoj Regulativi (EU) 2017/543; i (d) doprinose pružanju podataka za program statističkih podataka utvrđen Regulativom (EU) 2017/712. | Nema odgovarajuće odredbe | Neusklađeno | Crna Gora kao ni druge zemlje kandidati nisu bile ni 2011 a nisu ni sad dio Census Hub sistema. Crna Gora će biti spremna da dostavi podatke ali tehnički nismo dio sistema Census Hub koji predstavlja sistem za dostavljanje podataka popisa i isti neće biti dostavljeni na način predviđen regulativom. Dok Crna Gora ne postane dio Census Hub sistema ne može se ovo prenijeti, što će se ostvariti ulaskom u EU. | Do ulaska u EU |
| Član 5 Pristup relevantnim podacima | Nema odgovarajuće odredbe | Neusklađeno | Crna Gora kao ni druge zemlje kandidati nisu bile ni 2011 a | Do ulaska u EU |

| | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|--|-----------------------|
| <p>1. Na osnovu Regulative (EU) 2017/712 države članice osiguravaju Komisiji (Eurostatu), na njezin zahtjev, pristup svim podacima relevantnim za ocjenjivanje kvaliteta dostavljenih podataka i metapodataka.</p> <p>2. U skladu sa stavom 1. države članice nisu obvezne Komisiji (Eurostatu) dostaviti mikropodatke ili povjerljive podatke.</p> | | | <p>nisu ni sad dio Census Hub sistema.</p> <p>Crna Gora će biti spremna da dostavi podatke ali tehnički nismo dio sistema Census Hub koji predstavlja sistem za dostavljanje podataka popisa i isti neće biti dostavljeni na način predviđen regulativom.</p> <p>Dok Crna Gora ne postane dio Census Hub sistema ne može se ovo prenijeti, što će se ostvariti ulaskom u EU.</p> | |
| <p>Član 6</p> <p>Tehnički format za slanje podataka</p> <p>Tehnički format koji treba koristiti za slanje podataka i metapodataka za referentnu godinu 2021. jeste format za razmjenu statističkih podataka i metapodataka (SDMX) kako se provodi projektom Census Hub. Države članice šalju tražene podatke u skladu s definicijama strukture podataka i povezanim tehničkim specifikacijama koje osigurava Komisija (Eurostat). Države članice čuvaju tražene podatke i metapodatke do 1. januara 2035. za svako kasnije slanje na zahtjev Komisije (Eurostata).</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | <p>Neusklađeno</p> | <p>Crna Gora kao ni druge zemlje kandidati nisu bile ni 2011 a nisu ni sad dio Census Hub sistema.</p> <p>Crna Gora će biti spremna da dostavi podatke ali tehnički nismo dio sistema Census Hub koji predstavlja sistem za dostavljanje podataka popisa i isti neće biti dostavljeni na način predviđen regulativom.</p> <p>Dok Crna Gora ne postane dio Census Hub sistema ne može se ovo prenijeti, što će se ostvariti ulaskom u EU.</p> | <p>Do ulaska u EU</p> |
| <p>Član 7</p> <p>U članu 6. Regulative (EU) br. 1151/2010 treća rečenica zamjenjuje se sljedećim:</p> <p>„Države članice čuvaju podatke i metapodatke za referentnu godinu 2011. do 1. januara 2035. Države članice nisu obvezne mijenjati ili revidirati te podatke nakon 1. januara 2025. Države članice koje žele mijenjati ili revidirati podatke unaprijed obavještavaju Komisiju (Eurostat) o tome.”</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | <p>Neusklađeno</p> | <p>Crna Gora kao ni druge zemlje kandidati nisu bile ni 2011 a nisu ni sad dio Census Hub sistema.</p> <p>Crna Gora će biti spremna da dostavi podatke ali tehnički nismo dio sistema Census Hub koji predstavlja sistem za dostavljanje podataka popisa i</p> | <p>Do ulaska u EU</p> |

| | | | | |
|--|---------------------------|-------------|---|----------------|
| | | | isti neće biti dostavljeni na način predviđen regulativom. Dok Crna Gora ne postane dio Census Hub sistema ne može se ovo prenijeti, što će se ostvariti ulaskom u EU. | |
| Član 8 Ova Regulativa stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u <i>Službenom listu Evropske unije</i> . | Nema odgovarajuće odredbe | Neprenosivo | | |
| Prilog Sadržaj i struktura izvještaja o kvalitetu za prenos podataka | Nema odgovarajuće odredbe | Neusklađeno | Crna Gora kao ni druge zemlje kandidati nisu bile ni 2011 a nisu ni sad dio Census Hub sistema. Crna Gora će biti spremna da dostavi podatke ali tehnički nismo dio sistema Census Hub koji predstavlja sistem za dostavljanje podataka popisa i isti neće biti dostavljeni na način predviđen regulativom. Dok Crna Gora ne postane dio Census Hub sistema ne može se ovo prenijeti, što će se ostvariti ulaskom u EU. | Do ulaska u EU |
| Regulativa 2018/1799 | | | | |
| Član 1 Predmet Utvrđuje se privremena direktna statistička mjera za razvoj, izradu i diseminaciju odabranih tema popisa stanovništva i stanova 2021. geokodiranih u mreži veličine čelija 1 km^2 („podaci iz mreže veličine čelija 1 km^2 “). U tu svrhu određuje se jedinstvena, usklađena i nepromjenjiva geoprostorna referentna mreža za Evropu koja se sastoji od čelija površine 1 km^2 . Utvrđuju se i specifična obilježja i njihova raščlanjivanja te detaljni program i metapodaci za diseminaciju podataka iz popisa stanovništva i | Nema odgovarajuće odredbe | Neusklađeno | Crna Gora nema Adresni registar koji je preduslov za proizvodnju podataka po 1km^2 . Adresni registar je u nadležnosti Uprave za katastar i državnu imovinu. Projekat izrade Adresnog registra je u toku, a nakon njegove izrade sljede koraci uvezivanja sa registrom stanovništva. Nakon toga će biti omogućena proizvodnja podataka po 1 km^2 . | Do ulaska u EU |

| | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--|----------------|
| stanova 2021. geokodiranih na referentnoj mreži veličine čelija 1 km ² . | | | | |
| <p>Član 2</p> <p>Definicije</p> <p>Za potrebe ove Regulative primjenjuju se definicije iz člana 2. Regulative (EZ) br. 763/2008.</p> <p>Primjenjuju se i sljedeće definicije:</p> <p>(1) „mreža”, „mrežna čelija” i „mrežna tačka” znači mreža, mrežna čelija i mrežna tačka kako su definisani u Prilogu II. (2.1.) Regulative (EU) br. 1089/2010;</p> <p>(2) „ukupno stanovništvo” znači sve osobe u mrežnoj čeliji čije se uobičajeno boravište nalazi u toj mrežnoj čeliji;</p> <p>(3) „element podataka” znači jedno mjerjenje koje se nalazi u tablici definisanoj u Prilogu II. ovoj Regulativi;</p> <p>(4) „vrijednost podataka” znači informacije koje se dobijaju na osnovu elementa podataka. Vrijednost podataka može biti „brojčana vrijednost” ili „posebna vrijednost”;</p> <p>(5) „brojčana vrijednost” znači cijeli broj jednak ili veći od „0” na osnovu kojeg se dobivaju statističke informacije o opažanju tog elementa podataka;</p> <p>(6) „validirani podaci” znači podaci koje su države članice provjerile prema dogovorenim pravilima o validiranju;</p> <p>(7) „opažena vrijednost” znači brojčana vrijednost koja predstavlja opaženu ili pripisanu informaciju prema saznanjima na osnovu svih dostupnih informacija iz popisa stanovništva 2021., naročito prije primjene bilo kojih mjera kontrole otkrivanja statističkih podataka;</p> <p>(8) „povjerljiva vrijednost” znači brojčana vrijednost koja se ne smije otkriti kako bi se zaštitila statistička povjerljivost podataka u</p> | Nema odgovarajuće odredbe | Neusklađeno | Crna Gora nema Adresni registar koji je preduslov za proizvodnju podataka po 1km ² . Adresni registar je u nadležnosti Uprave za katastar i državnu imovinu. Projekat izrade Adresnog registra je u toku, a nakon njegove izrade sljede koraci uvezivanja sa registrom stanovništva. Nakon toga će biti omogućena proizvodnja podataka po 1 km ² . | Do ulaska u EU |

| | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|---|-----------------------|
| <p>skladu sa zaštitnim mjerama država članica protiv otkrivanja statističkih podataka;</p> <p>(9) „posebna vrijednost” znači simbol koji se prenosi u okviru elementa podataka umjesto brojčane vrijednosti;</p> <p>(10) „oznaka” znači šifra koja se može pridružiti određenom elementu podataka kako bi se opisala specifična karakteristika njegove vrijednosti podataka.</p> | | | | |
| <p>Član 3</p> <p>Tehničke specifikacije referentne mreže veličine ćelija 1 km²</p> <p>1. U skladu s odjeljkom 1.5. Priloga IV. Regulativi (EU) br. 1089/2010, statistička referentna mreža veličine ćelija 1 km² za panevropsku upotrebu jest mreža jednake površine „Grid_ETRS89-LAEA1000”. Prostorni obim referentne mreže u koordinatnom sistemu određenom za tu mrežu u odjeljku 2.2.1. Priloga II. istoj Regulativi ograničen je na vrijednosti pomaka prema istoku od 900 000 do 7 400 000 metara i vrijednosti pomaka prema sjeveru od 900 000 do 5 500 000 metara za potrebe ove Regulative.</p> <p>2. U skladu s odjeljkom 1.4.1.1. Priloga IV. istoj Regulativi, svaka pojedinačna mrežna ćelija referentne mreže veličine ćelija 1 km² ima jedinstvenu identifikacijsku šifru mrežne ćelije koja se sastoji od znakova „CRS3035RES1000mN”. Nakon toga slijedi vrijednost pomaka prema sjeveru u metrima mrežne točke u donjem lijevom kutu mrežne ćelije, zatim slovo „E” i vrijednost pomaka prema istoku u metrima mrežne točke u donjem lijevom uglu mrežne ćelije.</p> <p>3. Šifra države članice koja dostavlja podatke kako je definirana u Međuinstitucijskom stilskom priručniku koji je objavio Ured za publikacije Evropske unije, nakon čega slijedi znak „_”, dodaje</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | <p>Neusklađeno</p> | <p>Crna Gora nema Adresni registar koji je preduslov za proizvodnju podataka po 1km². Adresni registar je u nadležnosti Uprave za katastar i državnu imovinu. Projekat izrade Adresnog registra je u toku, a nakon njegove izrade sljede koraci uvezivanja sa registrom stanovništva. Nakon toga će biti omogućena proizvodnja podataka po 1 km².</p> | <p>Do ulaska u EU</p> |

| | | | | |
|--|---------------------------|-------------|--|----------------|
| se na početak šifre svake mrežne ćelije koje dostavlja ta država članica. | | | | |
| Član 4 Tehničke specifikacije obilježja podataka iz mreže veličine ćelija 1 km² i njihova raščlanjivanja <p>Primjenjuju se tehničke specifikacije obilježja utvrđene u Prilogu Regulativi (EU) 2017/543 za podatke iz popisa stanovništva 2021. Raščlanjivanja obilježja za potrebe ove Regulative navedena su u Prilogu I. ovoj Regulativi.</p> | Nema odgovarajuće odredbe | Neusklađeno | Crna Gora nema Adresni registar koji je preduslov za proizvodnju podataka po 1km ² . Adresni registar je u nadležnosti Uprave za katastar i državnu imovinu. Projekat izrade Adresnog registra je u toku, a nakon njegove izrade sljede koraci uvezivanja sa registrom stanovništva. Nakon toga će biti omogućena proizvodnja podataka po 1 km ² . | Do ulaska u EU |
| Član 5 Program podataka iz mreže veličine ćelija 1 km² <p>1. Program podataka iz mreže veličine ćelija 1 km² koji svaka država članica dostavlja Komisiji (Eurostatu) za referentnu godinu 2021. naveden je u Prilogu II. 2. Države članice zamjenjuju sve povjerljive vrijednosti posebnom vrijednošću „nije dostupno”.</p> | Nema odgovarajuće odredbe | Neusklađeno | Crna Gora nema Adresni registar koji je preduslov za proizvodnju podataka po 1km ² . Adresni registar je u nadležnosti Uprave za katastar i državnu imovinu. Projekat izrade Adresnog registra je u toku, a nakon njegove izrade sljede koraci uvezivanja sa registrom stanovništva. Nakon toga će biti omogućena proizvodnja podataka po 1 km ² . | Do ulaska u EU |
| Član 6 Usklađivanje izlaznih podataka <p>1. Kako bi se omogućila uporedivost na nivou Unije, usklađuju se vrijednosti izlaznih podataka za diseminaciju. Radi toga se prednost daje brojčanim umjesto posebnim vrijednostima, u mjeri u kojoj je to moguće. 2. Kako bi se garantovala dovoljna tačnost i pouzdanost informacija o prostornoj rasprostranjenosti ukupnog stanovništva, države članice pridržavaju se sljedećih zahtjeva:</p> | Nema odgovarajuće odredbe | Neusklađeno | Crna Gora nema Adresni registar koji je preduslov za proizvodnju podataka po 1km ² . Adresni registar je u nadležnosti Uprave za katastar i državnu imovinu. Projekat izrade Adresnog registra je u toku, a nakon njegove izrade sljede koraci uvezivanja sa registrom stanovništva. Nakon toga će biti omogućena proizvodnja podataka po 1 km ² . | Do ulaska u EU |

| | | | | |
|--|---------------------------|-------------|--|----------------|
| (a) elementi podataka o ukupnom stanovništvu ne bilježe se kao povjerljivi; (b) elementi podataka o ukupnom stanovništvu s vrijednošću različitom od „0“ označavaju se oznakom „naseljeno“; i (c) elementi podataka o ukupnom stanovništvu s vrijednošću „0“ ne označavaju se oznakom „naseljeno“. | | | | |
| Član 7 Metapodaci Države članice dostavljaju Komisiji (Eurostatu) metapodatke za podatke iz mreže veličine celija 1 km^2 u skladu s Prilogom III. | Nema odgovarajuće odredbe | Neusklađeno | Crna Gora nema Adresni registar koji je preduslov za proizvodnju podataka po 1km^2 . Adresni registar je u nadležnosti Uprave za katastar i državnu imovinu. Projekat izrade Adresnog registra je u toku, a nakon njegove izrade sljede koraci uvezivanja sa registrom stanovništva. Nakon toga će biti omogućena proizvodnja podataka po 1 km^2 . | Do ulaska u EU |
| Član 8 Referentni datum Referentni datum za podatke iz mreže veličine celija 1 km^2 koje dostavlja svaka država članica istovjetan je referentnom datumu koji je ta država članica navela u skladu s članom 3. Regulative (EU) 2017/712. | Nema odgovarajuće odredbe | Neusklađeno | Crna Gora nema Adresni registar koji je preduslov za proizvodnju podataka po 1km^2 . Adresni registar je u nadležnosti Uprave za katastar i državnu imovinu. Projekat izrade Adresnog registra je u toku, a nakon njegove izrade sljede koraci uvezivanja sa registrom stanovništva. Nakon toga će biti omogućena proizvodnja podataka po 1 km^2 . | Do ulaska u EU |
| Član 9 Datum slanja podataka i metapodataka 1. Države članice dostavljaju Komisiji (Eurostatu) potvrđene i agregirane podatke te metapodatke o ukupnom stanovništvu do 31. decembra 2022. | Nema odgovarajuće odredbe | Neusklađeno | Crna Gora nema Adresni registar koji je preduslov za proizvodnju podataka po 1km^2 . Adresni registar je u nadležnosti Uprave za katastar i državnu imovinu. Projekat izrade | Do ulaska u EU |

| | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--|----------------|
| 2. Ne dovodeći u pitanje stav 1. države članice dostavljaju Komisiji (Eurostatu) potvrđene i agregirane podatke te metapodatke do 31. marta 2024. | | | Adresnog registra je u toku, a nakon njegove izrade sljede koraci uvezivanja sa registrom stanovništva. Nakon toga će biti omogućena proizvodnja podataka po 1 km ² . | |
| Član 10 Tehnički format za slanje podataka i metapodataka Tehnički format za slanje podataka i metapodataka jest format SDMX koji se upotrebljava u projektu Census Hub. Države članice šalju tražene podatke i metapodatke u skladu s definicijama strukture podataka i povezanim tehničkim specifikacijama koje utvrđuje Komisija (Eurostat). One čuvaju tražene podatke i metapodatke do 31. decembra 2034. za svako kasnije slanje na zahtjev Komisije (Eurostata). | Nema odgovarajuće odredbe | Neusklađeno | Crna Gora nema Adresni registar koji je preduslov za proizvodnju podataka po 1km ² . Adresni registar je u nadležnosti Uprave za katastar i državnu imovinu. Projekat izrade Adresnog registra je u toku, a nakon njegove izrade sljede koraci uvezivanja sa registrom stanovništva. Nakon toga će biti omogućena proizvodnja podataka po 1 km ² . | Do ulaska u EU |
| Član 11 1. Države članice obezbeđuju kvalitet dostavljenih podataka. 2. Za potrebe ove Regulative, na podatke koji se šalju primjenjuju se kriteriji kvaliteta iz člana 12. stava 1. Regulative (EZ) br. 223/2009. 3. Na zahtjev Komisije (Eurostata) države članice dostavljaju dodatne informacije potrebne za ocjenu kvaliteta statističkih informacija. | Nema odgovarajuće odredbe | Neusklađeno | Crna Gora nema Adresni registar koji je preduslov za proizvodnju podataka po 1km ² . Adresni registar je u nadležnosti Uprave za katastar i državnu imovinu. Projekat izrade Adresnog registra je u toku, a nakon njegove izrade sljede koraci uvezivanja sa registrom stanovništva. Nakon toga će biti omogućena proizvodnja podataka po 1 km ² . | Do ulaska u EU |
| Član 12 Diseminacija 1. Komisija (Eurostat) diseminira skupove podataka iz mreže veličine celija 1 km ² navedene u članu 5. te povezane metapodatke navedene u članu 7. | Nema odgovarajuće odredbe | Neusklađeno | Crna Gora nema Adresni registar koji je preduslov za proizvodnju podataka po 1km ² . Adresni registar je u nadležnosti Uprave za katastar i državnu imovinu. Projekat izrade Adresnog registra je u toku, a | Do ulaska u EU |

| | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--|----------------|
| 2. Za potrebe ove Regulative, program podataka i metapodataka iz mreže veličine čelija 1 km ² koje države članice moraju dostaviti i koje diseminira Eurostat odgovara podacima koje države članice diseminiraju na nacionalnom nivou u skladu s Direktivom 2007/2/EZ te njenim implementacionim Regulativama (EZ) br. 1205/2008, (EZ) br. 976/2009 i (EU) br. 1089/2010. | | | nakon njegove izrade sljede koraci uvezivanja sa registrom stanovništva. Nakon toga će biti omogućena proizvodnja podataka po 1 km ² . | |
| Član 13 Ova Regulativa stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u <i>Službenom listu Evropske unije</i> . | Nema odgovarajuće odredbe | Neprenosivo | | |
| Prilog I Tehničke specifikacije raščlanjivanja obilježja iz popisa stanovništva navedenih u članu 4. Prilog II Program statističkih podataka iz popisa stanovništva geokodiranih na referentnoj mreži veličine 1 km² iz člana 5. Prilog III Metapodaci potrebni za podatke iz mreže veličine 1 km² iz člana 7. | Nema odgovarajuće odredbe | Neusklađeno | Crna Gora nema Adresni registar koji je preduslov za proizvodnju podataka po 1km ² . Adresni registar je u nadležnosti Uprave za katastar i državnu imovinu. Projekat izrade Adresnog registra je u toku, a nakon njegove izrade sljede koraci uvezivanja sa registrom stanovništva. Nakon toga će biti omogućena proizvodnja podataka po 1 km ² . | Do ulaska u EU |



Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis odnosi/donosilac akta

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja/ Vlada Crne Gore

| | | |
|---|--|----------------------------|
| Naziv propisa | Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova | |
| Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja | oblast | podoblast |
| | XV. OPŠTI PRIVREDNI PROPISI | 1. Opšti privredni propisi |
| Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske unije | poglavlje | potpoglavlje |
| | 18. Statistika | |
| Ključni termini – eurovok deskriptori | Popis, stanovništvo, uobičajeno mjesto boravka, domaćinstvo, referentni momenat. | |